



Broj: 02-04-7346-2/25  
Sarajevo, 06.03.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **66.** sjednici održanoj **06.03.2025.** godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22-Ispravka i 47/24), po skraćenom postupkupretrese i donese Zakon iz tačke 1. ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**P R E M I J E R**

**Nihad Uk**

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b), a u vezi sa čl. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 30. i 20a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17, 29/22 i 60/24), člana 5. stav (2), člana 9. stav (2), člana 10. st. (2) i (3), člana 14. stav (4), člana 19. stav (6), člana 20., člana 32. stav (1), člana 34. i člana 42. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br.54/19, 29/22, 81/23 i 60/24) i člana 4. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17, 29/22 i 60/24) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2025. godine, donijela je

## **PRIJEDLOG**

### **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE**

#### **Član 1. (Dopuna člana 4.)**

U Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/22 i 8/24) u članu 4. u stavu (2) iza broja: „56“, dodaju se riječi : „stav (1) tač. a), b), c) i d)“.

#### **Član 2. (Izmjena člana 14.)**

U članu 14. stav (3) se briše.

#### **Član 3. (Izmjena i dopuna člana 26.)**

(1) U članu 26. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Pravo iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na obrazovne ustanove u kojima se redovno školovanje plaća (školovanje po posebnom programu i dr.)“

(2) Dosadašnji st. (2), (3) i (4) postaju st. (3), (4) i (5).

#### **Član 4. (Dopuna člana 27.)**

U članu 27. stav (1) iza riječi:” ustanovama”, dodaju se riječi: ”u Kantonu”.

**Član 5.**  
**(Izmjena člana 35.)**

U članu 35. iza riječi: „zakona” dodaju se riječi: „i djeca šehida i poginulih branioca“, a iza riječi: „osobe” interpunkcijski znak „zarez” zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „tačka”, a riječi: „prema načinu i uvjetima utvrđenim od strane Vlade Kantona” se brišu.

**Član 6.**  
**(Izmjene i dopuna člana 47.)**

(1) U članu 47. u stavu (1) riječi: „u visini od” zamjenjuju se riječima: „čiji osnov za usklađivanje su”.

(2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Iznos naknade iz stava (1) ovog člana na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Kantona svojom odlukom najmanje jedanput godišnje, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, pri čemu iznos naknade troškova dženaze-sahrane po potrebi može biti i manji uz primjenu koeficijenta za obračun. Ukoliko dođe do umanjenja iznosa naknade troškova dženaze-sahrane isti ne može biti manji od onog koji je ostvaren u prethodnoj godini.”

(3) Dosadašnji st. (2), (3), (4), (5), (6) i (7) postaju st. (3), (4), (5), (6), (7) i (8).

**Član 7.**  
**(Izmjene člana 55.)**

U članu 55. st. (3) i (4) mijenjaju se i glasi:

“(3) Iznos za usklađivanje visine dječijeg dodatka je 7,5% prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj godini.

(4) Iznos naknade iz stava (3) ovog člana na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Kantona svojom odlukom najmanje jedanput godišnje, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, pri čemu iznos dječijeg dodatka po potrebi može biti i manji uz primjenu koeficijenta za obračun. Ukoliko dođe do umanjenja iznosa dječijeg dodatka isti ne može biti manji od onog koji je ostvaren u prethodnoj godini.”

**Član 8.**  
**(Dopuna člana 56.)**

U članu 56. u stavu (1) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

”e) pomoć osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude kao i članovima njihovih porodica.”

**Član 9.**  
**(Izmjena člana 59.)**

Član 59. mijenja se i glasi:

„Član 59.  
(Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade)

(1) Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.

(2) Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade iz stava (1) ovog člana usklađivat će se na način kako je regulisano usklađivanje penzija propisom koji reguliše oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Iznos naknade utvrđen u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Kantona svojom odlukom, najmanje jednom godišnje, pri čemu iznos naknade može biti po potrebi i veći uz primjenu koeficijenta za obračun.

(4) Ukoliko dođe do umanjenja iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade isti ne može biti manji od onog koji je ostvaren u prethodnoj godini."

**Član 10.**  
**(Dopuna člana 67.)**

U članu 67. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Izuzetno, uz saglasnost Vlade Kantona, sredstva za održivi povratak mogu se namjenski dodijeliti i kroz projekte održivog povratka kandidovane od strane povratničkih općina, institucija i udruženja čija je djelatnost povratak i njegova održivost.”

**Član 11.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

**Predsjedavajući**  
**Skupštine Kantona Sarajevo**

**Elvedin Okerić**

Broj:  
Sarajevo,

## OBRAZLOŽENJE

### I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine sadržan je u članu 18. stav 1. tačka b), a u vezi sa čl. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), članu 30. i 20a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17, 29/22 i 60/24), članu 5. stav (2), članu 9. stav (2), članu 10. st. (2) i (3), članu 14. stav (4), članu 19. stav (6), članu 20., članu 32. stav (1), članu 34. i članu 42. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/19, 29/22, 81/23 i 60/24) i članu 4. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17, 29/22 i 60/24).

### II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlog utvrđivanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine proizašao je iz potrebe usklađivanja kantonalnog zakona iz oblasti branilačko/invalidske zaštite sa izmjenama federalnih propisa iz ove oblasti, konkretno, donošenjem Zakona o izmjeni Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/24). Ovaj federalni zakon usvojen je po hitnoj proceduri, prevashodno jer je njegovo donošenje utjecalo na način usklađivanja iznosa isplate novčanih egzistencijalnih naknada, koji se sada usklađuje na način kako je usklađivanje regulisano propisima koji se odnose na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH.

Stupanjem na snagu naprijed navedenog zakona nužno je bilo da i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u proceduru uputimo po skraćenom postupku, a skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo. U navedenom članu propisuje se da kada nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacрта da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacрта zakona.

Naime, obzirom da je kantonalnim zakonom iz ove oblasti propisano pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu za braniteljske kategorije koje po federalnom propisu na to imaju pravo, nužno je bilo pristupiti izmjenama i dopunama kantonalnog zakona u što kraćem roku, kako bi demobilizirani branitelji mlađi od 57. godina života i supruge umrlih demobiliziranih branitelja sve dok ne navrše 57. godina života mogli pod jednakim uvjetima ostvarivati ovo pravo i u Kantonu Sarajevo.

Ono što je suštinski izmijenjeno unutar federalnog zakona, a što nužno i kantonalnim zakonom mora biti propisano je da će se utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade od 5,00 KM usklađivati na način kako je regulisano usklađivanje penzija na nivou Federacije BiH. Dakle, napušta se način usklađivanja pomoću švicarske formule, jer se uspostavio kao prekomplikovan i nerealan u odnosu na životni standard i rast cijena.

Daljnje izmjene i dopune zakona odnose se na normativno uređivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, te uređivanja prava na naknadu troškova dženaze – sahrane i prava na dječiji dodatak na način da se prilikom utvrđivanja visine naknade uvodi koeficijenta za obračun, čijom upotrebom će se moći usaglašavati stvarno stanje potreba i mogućnosti naspram raspoloživih budžetskih sredstava, ali na način da navedena prava ne mogu biti umanjena u odnosu na prethodnu godinu.

Ostale izmjene tiču se usklađivanja zakona po osnovu iskustva u primjeni podzakonskih akata i nomotehničko usklađivanje istog.

### **III – USKLAĐENOST SA ODREDBAMA EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA**

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo izjasnilo se da je tekst Prijedloga ovog zakona propis kojim se ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

### **IV – OBJAŠNJENJE PRAVNIH RJEŠENJA SADRŽANIH U ZAKONU**

Članom 1. dodaje se da pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine koji su imali prebivalište/boravište na području Kantona Sarajevo najmanje 10 godina neprekidno do 01.01. one godine u kojoj se predaje zahtjev za ostvarivanje ovog prava. Ovaj uvjet se odnosi na ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći u vidu: plaćanja djela troškova vanrednog školovanja i paralelnog samofinansirajućeg; plaćanja dijela troškova II i III ciklusa Bolonjskog sistema studija; dodjele novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba (zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pomoć teško oboljelim, nabavka lijekova, grijanje, poplave, požari i sl.) i plaćanje troškova stanarine.

Članom 2. briše se odredba kojom se propisuju kriteriji za ostvarivanje prava na naknadu troškova liječenja u inostranstvu, obzirom da se ostvarivanje tog prava ostvaruje u skladu sa odredbama člana 27. stav 3. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i da kriterije utvrđuje Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Članom 3. propisuje se da se pravo na prvenstvo upisa i besplatno redovno školovanje ne odnosi na obrazovne ustanove u kojima se redovno školovanje plaća (školovanje po posebnom programu).

Članom 4. propisano je da pravo na dodjelu stipendije imaju lica iz člana 1. ovog zakona i njihova djeca za vrijeme redovnog školovanja i studija u srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo.

Članom 5. uz lica iz člana 1. ovog zakona za ostvarivanje prava na izgradnju stana dodata su i djeca šehida i poginulih branioca. Ovo pravo djeca šehida i poginulih branioca već ostvaruju, a bili su izostavljeni iz teksta osnovnog zakona, te obzirom da se to pravo ostvaruje putem Fonda Kantona Sarajevo za rješavanje stambenih potreba za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce i prognane osobe, znatno manji

u odnosu na vrijeme donošenja ovog prava, brisane su odredbe da se predmetno pravo ostvaruje prema načinu i uvjetima utvrđenim od strane Vlade Kantona.

Članom 6. je propisan način utvrđivanja iznosa naknade troškova dženaze-sahrane, koji na prijedlog ministra utvrđuje odlukom Vlada Kantona, najmanje jednom godišnje, vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima. Osnov za usklađivanje su tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine pri čemu iznos naknade troškova dženaze-sahrane po potrebi može biti manji uz primjenu koeficijenta za obračun (osnov x koeficijent). Također je propisano da ukoliko dođe do umanjenja iznosa naknade (manji od tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine) ista ne može biti manja od naknade koja je ostvarena u prethodnoj godini.

Članom 7. propisana je visina dječijeg dodatka za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80%, kao i način utvrđivanja iznosa dječijeg dodatka, koji na prijedlog ministra utvrđuje odlukom Vlada Kantona, najmanje jednom godišnje, vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima, pri čemu iznos dječijeg dodatka po potrebi može biti manji uz primjenu koeficijenta za obračun. Također je propisano da ukoliko dođe do umanjenja iznosa dječijeg dodatka isti ne može biti manji od onog koji je ostvaren u prethodnoj godini.

Članom 8. propisuje se da se dodaje novi vid dodjele novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i to kao pomoć osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude kao i članovima njihovih porodica. Pomoć je i ranije isplaćivana, ali na osnovu ranijeg pravilnika, odnosno na osnovu posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo, tako da će ovim putem ista biti normativno uređena.

Članom 9. propisana je visina iznosa novčane egzistencijalne naknade i obaveza usklađivanja, na način kako je regulisano usklađivanje penzija propisom koji reguliše oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Utvrđeno je da iznos ove naknade na prijedlog ministra utvrđuje odlukom Vlada Kantona, najmanje jednom godišnje, pri čemu iznos novčane egzistencijalne naknade po potrebi može biti i veći uz primjenu koeficijenta za obračun. Također je propisano da ukoliko dođe do umanjenja iznosa novčane egzistencijalne naknade isti ne može biti manji od onog koji je ostvaren u prethodnoj godini.

Članom 10. propisuje se da se sredstva za održivi povratak mogu, uz saglasnost Vlade Kantona, namjenski dodijeliti i kroz projekte održivog povratka kandidovane od strane povratničkih općina, institucija i udruženja čija je djelatnost povratak i njegova održivost. Naime, u ranijem periodu Ministarstvu za boračka pitanja su se obraćale općine na čijem području je ostvaren povratak prijeratnog stanovništva (koja uključuje i lica iz braniteljskih populacija) i druge institucije koje rade na povratku, kao i udruženja koja okupljaju povratnike, uključujući i lica iz braniteljskih populacija, za zahtjevima za pomoći za projekte od interesa za održivi povratak. U dosadašnjem zakonu nije postojala osnova za ovakva davanja. Također je konstatovano da je broj individualnih zahtjeva drastično opao u zadnjim godinama (gotovo da i nema novih zahtjeva), tako da sredstva koja se osiguravaju za podršku održivom povratku često ostanu neutrošena i preusmjere se u druge namjene.

Članom 11. propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim novinama.

## V - FINANSIJSKA SREDSTVA

Kao što je navedeno razlog utvrđivanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine proizašao je iz potrebe usklađivanja kantonalnog zakona iz oblasti branilačko/invalidske zaštite sa izmjenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti, konkretno, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/24).

Osim navedenog usklađivanja sa federalnim propisom iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, nužno je bilo sva „obavezna“ novčana davanja iz važećeg kantonalnog zakona jasno vezati za koeficijent za obračun i dati mogućnost da se odlukom Vlade Kantona utvrđuju iznosi ovih davanja, najprije vodeći računa o raspoloživim budžetskim sredstvima, jer iako je u članu 6. stav (2) eksplicitno navedeno da se „Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruju se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima“ visina naknade po određenim pravima je bila eksplicitno vezana za prosječnu platu u Federaciji Bosne i Hercegovine ili u Kantonu Sarajevo te obzirom na rast istih dolazi i do rasta izdataka po određenim pravima. Kako budžet ne prati rast plata, to ovakve naknade stvaraju pritisak na budžet i obavezu smanjivanja drugih izdataka.

Predviđenim izmjenama se ne uvode nova prava niti se proširuje obim postojećih prava, nego upravo suprotno, omogućava se samostalno definiranje i ograničavanje izdataka po postojećim pravima u skladu sa budžetskim mogućnostima. Što se tiče pomoći optuženim braniocima do pravosnažnosti presude, ista je i ranije isplaćivana ali na osnovu ranijeg pravilnika, odnosno na osnovu programa Vlade Kantona Sarajevo, tako da će ovim putem ista biti normativno uređena.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2024. godinu, Ministarstvu za boračka pitanja je odobreno 43.328.800 KM, od čega budžetska sredstava (Izvor 10) 32.578.800 KM, transferi (Izvor 50) u iznosu od 3.050.000 KM i primitci (Izvor 60) u iznosu od 7.700.000 KM. Većina primitaka (6.500.000 KM) se odnosi na kreditno zaduženje za kapitalne projekte, a dio (1.200.000 KM) se ostvaruje povratom ranijih kreditnih plasmana.

Budžet se u toku godine mijenja unosom razgraničenja, eventualnih transfera, interresornim preraspodjelama itd, tako da je Budžet za 2024.- godinu u konačnici iznosio 48.308.624,77 KM, od čega je bilo osigurano 45.935.605,85 KM (nisu osigurana sva budžetom planirana kreditna sredstva).

Sva sredstva za naknade čija realizacija je predmet izmjena se u pravilu osiguravaju u okviru „budžetskih sredstava“ (Izvor 10).

Sličan nivo je tražen prilikom dostavljanja zahtjeva za sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu (46.074.900 KM), pri čemu iznos do prethodno utvrđenog limita iznosi 30.177.100 KM (od čega 25.977.100 KM je Izvor 10), i dosta je manji od prethodne godine, te je dodatno tražen iznos od 15.897.800 KM (Izvor 10).

Za sve predviđene namjene, sredstva su tražena prema važećim propisima uz očekivani rast mjesečnih naknada ali drugih izdataka (neki kantoni već uvećali svoje egzistencijalne naknade).

Procedura usvajanja Budžeta je još u toku, a usvojeni Nacrt je na nivou prethodno utvrđenog limita i nije dovoljan za izmirivanja zakonskih obaveza.

U nastavku se daje pregled sredstava utrošenih za 2024. godinu za prava kod kojih dolazi do izmjene, kao i podaci o broju korisnika po naknadama:



Za novčanu egzistencijalna naknada za nezaposlene demobilizirane branioce mlađe od 57 godina je utrošeno za 2024. godinu 7.221.082,51 KM. Broj korisnika po godinama (godišnji prosjek) je u padu: 2021. godina - 3113 korisnika – 5 KM po mjesecu učešća, 2022. godina - 3048 korisnika – 5 KM po mjesecu učešća, 2023. godina - 2832 korisnika -5 KM po mjesecu učešća, 2024. godina - 2505 korisnika -6 KM po mjesecu učešća (od marta, prosječni mjesečni iznos po korisniku 239 KM-42 mjesec).

I dosadašnjim tekstom zakona je bilo predviđeno usaglašavanja osnovice, ali se ovim izmjenama ujednačuje i usaglašava sa načinom izračuna na federalnom nivou (usaglašavanjem koje provodi Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida OOR) pri čemu i dalje ostaje mogućnost da se odgovarajućim koeficijentom utiče na mjesečni iznos.

Evidentan je pad broja korisnika koji će se nastaviti, u prvom redu zbog dostizanja godina starosti i prelaska na korištenje prava po Federalnom propisu, te ostaje mogućnost za uvećanje naknade u okviru osiguranih sredstava.

Mjesečne naknade (u okviru kojih se planiraju sredstva za dječiji dodatak, personalnu asistencija, mjesečne naknade dobitnicima ratnih priznanja i drugo)

Za mjesečne naknade je utrošeno za 2024. godinu 4.029.545,38 KM, od čega na dječiji dodatak otpada 1.803.314,90 KM. Konstatuje se da je prisutan trend smanjenja broja korisnika mjesečnih naknada, ali i rast naknada obzirom na način utvrđivanja.

Kod dječijeg dodatka, prosječan broj korisnika na godišnjem nivou (djece), te iznos naknade se kretao kako slijedi: 2021. godina - 1589 djece (godišnji prosjek) uz iznos od 69,3 KM (prosječna plata za prethodnu godinu 1179 KM), 2022 godina - 1486 djece uz iznos od 78,75, odnosno 93,85 KM od septembra (prosječna plaća 1251 KM), 2023. godina -1425 djece uz iznos od 104,25 KM (prosječna plaća 1390 KM), 2024. godina -1.284 djece uz iznos od 116,85 KM (prosječna plaća 1558 KM).

Iz navedenih podataka se vidi da se broj korisnika smanjivao, ali da je visina naknade, odnosno osnovice za naknadu rasla, a na što će se nakon usvajanja predloženih izmjena moći uticati.

Jednokratne pomoći (u okviru kojih se planiraju sredstva za naknade troškova dženaza-sahrana, kao i pomoći za optužene branioce)

Utrošeno za 2024. godinu 14.399.836,12 KM. od čega na naknade troškova dženaza-sahrana otpada 5.027.745,37 KM, a na pomoć optuženim braniocima 572.000,00 KM (po posebnom programu Vlade).

U nastavku se daje pregled kretanja broja korisnika naknade troškova džanaze sahrane u zadnje 3 godine sa iznosom naknade/osnovice za isplatu: 2021. godina - 2092 korisnika (korona) - 2.868 KM; 2022. godina 1552 korisnika - 2.988 KM, 2023. godina - 1318 korisnika– 3.342 KM, 2024. godina – 1349 korisnika- 3.783 KM.

Evidentno je da broj korisnika raste, ali raste i iznos za isplatu (3 prosječne plate, koji je znatno veći od pomoći/naknade u drugim kantonima i na federalnom nivou) na što će se nakon usvajanja predloženih izmjena moći uticati u slučaju potrebe.

Za optuženike su odobravane pomoći kako slijedi: u 2022. - 37 lica (417.000 KM), u 2023. - 44 lica (600.000 KM), u 2024 – 38 lica (572.000 KM), a realizaciju je bila u skladu sa sredstvima osiguranim za ovu namjenu.

Obzirom na navedeno za implementaciju predloženih izmjena NISU POTREBNA DODATNA SREDSTVA, te se prema Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo sačinjava obrazac IFP- NE.



1011  
PB.

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Office for Legislature of Sarajevo Canton  
Government

Broj: 09-02-5758/25  
Sarajevo, 24.02.2025. godine

KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

**PREDMET: Mišljenje na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.-**

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Zakon) ne sadrži odredbe koje bi bile u suprotnosti sa odredbama ustava i drugih pozitivno-pravnih propisa koji su navedeni u tekstu prijedloga Zakona i obrazloženju predmetnog materijala.

Ocjena opravdanosti predloženih dopunskih prava sadržanih u tekstu prijedloga Zakona u nadležnosti je nosioca pripreme predmetnog materijala i Vlade Kantona Sarajevo.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18- Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo, uz preporuku da se predmetni materijal dopuni sa mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u pogledu obezbjeđenja budžetskih sredstava za primjenu ovog propisa.

Dostaviti:

- ① Naslovu
- 2. Evidencija
- 3. Arhiva



ŠEF UREDA

Elma Bećirović





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/2-02-5769/25  
Sarajevo, 21.02.2025. godine

**MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA**  
gosp. Omer Osmanović, ministar

**PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, mišljenje -**

**VEZA: Vaš akt broj: 06-02-5504/25 od 17.02.2025. godine**

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum veze, na osnovu člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 50/17 – Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18 – Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Zakona i daje slijedeće

**MIŠLJENJE**

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine je propis kojim se ne povrjeđuju prava i slobode zaštićene odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

S poštovanjem,

Dostaviti:  
1. Naslovu;  
2. a/a.





1061  
PB 1

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Finance

Broj: 08-03-11-5751/25 MD  
Sarajevo, 19.02.2025. godine

**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA**

**Predmet:** Mišljenje;

**Veza:** Vaš akt broj: 06-02-5504/25 od 17.02.2025. godine;

U vezi vašeg akta, broj i datum veze, koji se odnosi na davanje mišljenja na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, obavještavamo vas da Budžet Kantona Sarajevo za 2025. godinu nije usvojen te da je na snazi Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.03.2025. godine. U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22), te navedenom Odlukom Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo konstatuje da se u periodu privremenog finansiranja finansiraju isti programi a budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese budžet, te ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar prethodne godine.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. MF – Sektor za budžet i fiskalni sistem
3. a/a

Pripremila: Mensura Drakovac, BA menadžmenta  
Kontrolisali: Amina Moćević, mr. oec.



**MINISTAR**

**Afan Kalamujić**



## OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP NE

### A 1. Obradivač propisa

	KOD	NAZIV
Razdjel	1301	Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo

### B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa/akta	Zakon	DA	Odluka	NE	Strategija	NE
	Uredba	NE	Drugi akti	Predložene izmjene	Drugi akti planiranja	NE
Naziv propisa/akta	ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE					

### C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predloženog propisa

Razlog utvrđivanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine proizašao je iz potrebe usklađivanja kantonalnog zakona iz oblasti branilačko/invalidske zaštite sa izmjenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti, konkretno, donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/24). Daljnje izmjene i dopune zakona odnose se na normativno uređivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, te uređivanja prava na naknadu troškova dženaze – sahrane i prava na dječiji dodatak na način da se prilikom utvrđivanja visine naknade uvodi koeficijenta za obračun, čijom upotrebom će se moći usaglašavati stvarno stanjem potreba i mogućnosti naspram raspoloživih budžetskih sredstava. Predviđenim izmjenama se ne uvode nova prava niti se proširuje obim postojećih prava, nego se omogućava samostalno definiranje i ograničavanje izdataka po određenim pravima u skladu sa budžetskim mogućnostima. Obzirom na navedeno sačinjen je ovaj obrazac IFP-NE

### D 4. Pečat i potpis odgovornog lica

Mjesto i datum

Sarajevo, 17.02.2025.



**"Službene novine Kantona Sarajevo"**

**Broj 1/96**

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

**USTAV  
KANTONA SARAJEVO**

**1 - OPĆE ODREDBE**

**Član 1.**

**Sadržaj**

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

**Član 2.**

**Upostavljanje Kantona**

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini uvrštenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

**Član 3.**

**Naziv i sjedište Kantona**

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.  
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

**Član 4.**

**Teritorij Kantona**

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju razmjene teritorije Kanton odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjasnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

**Član 5.**

**Službeni obilježja Kantona**

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odlučuje Skupština.

Službeni obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 18.

**Nadležnosti Skupštine**

**Skupština Kantona:**

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;

b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;

c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;

e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;

f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;

g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;

j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;

k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;

l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;

m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

**Način rada Skupštine**

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvješaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

**Poslanici imunitet**

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

**Način odlučivanja u Skupštini**

U vrsenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

Svako općinsko vijeće općina koje formiraju Grad izabrat će 7 delegata u Gradsko vijeće iz reda općinskih vijećnika.

Bošnjacima, Hrvatima i grupi Ostalih će pojedinačno biti garantiran minimum od 20% mjesta u Gradskom vijeću, bez obzira na izborne rezultate.

Ukoliko se izborom gradskih vijećnika iz reda općinskih vijećnika ne može popuniti minimalan broj mjesta zagaranitovan stavom 3. ovog člana, gradski vijećnici će biti birani iz reda kandidata sa lista političkih stranaka koje participiraju u općinskim vijećima, a na osnovu izbornih rezultata.

#### AMANDMAN III

U članu 18. pod (j), riječ "općine" je zamijenjena riječima "općinu, Grad".

#### AMANDMAN IV

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

"Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine bira predsjedavajućeg i njegovog zamjenika iz reda izabranih poslanika. Predsjedavajući i njegov zamjenik neće biti izabrani iz istog konstitutivnog naroda".

U članu 19. stav 1. se briše:

#### AMANDMAN V

U članu 23., iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Postojeće pravilna i odgovarajuća zastupljenost svih naroda koji žive u Kantonu na svim nivoima kantonalnih izvršnih vlasti".

#### AMANDMAN VI

Član 26. se mijenja i glasi:

"Potpredsjednik Kantona

Skupština će izabrati i potpredsjednika Kantona. Potpredsjednik Kantona se bira na period od dvije godine i ne može se na tu funkciju birati više od dva puta uzastopno.

Potpredsjednik Kantona obavlja poslove koje utvrdi predsjednik Kantona, kao i druge poslove kako je to utvrđeno posebnim kantonalnim propisima.

Predsjednik i potpredsjednik Kantona neće biti iz istog konstitutivnog naroda".

#### AMANDMAN VII

Na kraju člana 29. pod (f) dodaju se riječi: "i Gradu".

#### AMANDMAN VIII

Iza člana 29. dodaje se novi član 29a. koji glasi:

"Ministar i zamjenik ministra unutrašnjih poslova i ministar i zamjenik ministra stambene politike neće biti imenovani iz reda istog konstitutivnog naroda.



- b) osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
  - c) osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;
  - d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.
- Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

### III - NADLEŽNOSTI KANTONA

#### Član 11.

##### Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom. U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

#### Član 12.

##### Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zadržanje;
- g) donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

#### Član 13.

##### Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- a) jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;
- c) politika zaštite čovjekove okoline;
- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

#### Član 14.

##### **Vršenje nadležnosti**

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

#### Član 15.

##### **Prenošenje nadležnosti**

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbjeđilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluka o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

## **IV - STRUKTURA VLASTI**

### **A) ZAKONODAVNA VLAST**

#### Član 16.

Opća odredba: Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

#### Član 17.

##### **Sastav Skupštine**

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Načinom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Srba i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.



# SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XVIII - Broj 6

Četvrtak, 14. februar 2013. godine  
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

## KANTON SARAJEVO

### Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 142(5) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 12. stav 3. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 1/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, usvojila je

### AMANDMANE KXIII-XLII NA USTAV KANTONA SARAJEVO

#### AMANDMAN XLI

U članu 13. tačka D) i tačka E) "državljanstva" dodaju se riječi: "i punim i pravom državljanstva Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca", a tačka g) briše se.

#### AMANDMAN XLIV

U članu 17. iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi: "Pripadnicima nacionalnih manjina u Kantonu garantuje se jedno poslaničko mjesto u Skupštini, koje se popunjava u skladu sa izbornim propisima."

U dotadašnjem stavu 2., koji postaje stav 3., riječ "federalnim" briše se.

Dodaju se čl. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Klub Ostalih formira Parlament da postoji najmanje jedan poslanik koji se bira kao Ostali odnosno kao pripadnik nacionalne manjine."

#### AMANDMAN XLV

U članu 18a. dodaje se novi stav 1. koji glasi: "Skupština ima predsjedavajućeg i tri zamjenika predsjedavajućeg, koji se biraју iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih."

Dodaju se čl. 1. do 9. postaju st. 2. do 5.

U novom stavu 2. riječi: "konstitutivnih naroda predlaže" zamjenjuju se riječima: "konstitutivnih naroda i Ostalih predlažu po".

U novom stavu 4. iza riječi: "konstitutivni narod" dodaju se riječi: "i Ostali".

U novom stavu 5. riječ "Tri" zamjenjuje se riječju "Četiri".

### AMANDMAN XLVI

U članu 19. stav 3. briše se.

Obrisanje

Ovim amandmanom mijenja se član 19. Ustava Kantona Sarajevo, koji se prethodno mijenja Ammandmanom XXIII na Ustav Kantona Sarajevo.

Stav 3. člana 19. nije bio u sukobu s prethodnih amandmanima mijenja se stav 2. ovog člana, mada se radi o posvajanju i kretanju stranaca u članu 13.

### AMANDMAN XLVII

U članu 21a. stav 1. riječi: "stav 4." zamjenjuju se riječima: "st. 4. i 6."

U st. 2. i 4. iza riječi: "konstitutivnih naroda" dodaju se riječi: "i kluba Ostalih".

### AMANDMAN XLVIII

U članu 21b. stav 1., u prvom i zadnjem redu, kao i u stavu 2. iza riječi: "konstitutivnih naroda" dodaju se riječi: "i kluba Ostalih".

### AMANDMAN XLIX

Iza člana 30. dodaje se član 30b., koji glasi:

"Raspodjela funkcija

Član 30b.

Predsjedavajući Skupštine i premijer Kantona ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda Ostalih".

Broj 01-01-2451/13  
30. januar 2013. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. dr. Mustafa MERIĆ s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 1/01 i 28/04) i člana 187. stav 2. Statuta Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 30.01.2013. godine, donijela je

- raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korišćenja;
6. upravljanje i raspolaganje imovinom Grada;
  7. upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture:
    - a. gradska groblja;
    - b. mostovi od posebnog značaja za Grad;
    - c. gradska ulična rasvjeta;
    - d. gradski parkovi;
  8. odlučivanje o raspolaganju stanovima u vlasništvu Grada i visini zakupnine za korišćenje stanova koji su u vlasništvu Grada, propisivanje pravila održavanja reda u stambenim zgradama na području Grada, obezbjeđivanje sredstava za radove na zaštiti objekata od kulturno-istorijskog značaja na području Grada, uređivanje i održavanje korišćenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad, utvrđivanje visine naknade za korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada i vršenje nadzora nad njihovim korišćenjem;
  9. određivanje imena ulica i trgova na području Grada;
  10. donošenje propisa o uslovima, izdavanju i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada;
  11. osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad;
  12. utvrđivanje osnova i prioritete politike razvoja kulturne, fizičke, kulturne, sportske, omladinske i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanje u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sporazumnih manifestacija od značaja za Grad;
  13. zaštita starijeg javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i imovine, utvrđivanje mjera prema organima nadležnim za ovu djelatnost;
  14. donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksumima nadležnosti Grada;
  15. upravljanje i vršenje inspekcijakog nadzora nad izvršavanjem propisa u vlastitim nadležnostima Grada;
  16. raspisivanje tendera za područje Grada;
  17. raspisivanje i nadopunjavanje javnog zajma i odlučivanje o zadatku Grada;
  18. osnivanje i obezbjeđivanje uslova rada gradskih radio i TV stanica, stambenih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;
  19. podstiranje razvoja civilnog društva;
  20. zaštita životinja.

Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad može, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obrtnicima."

**Član 4e.**

Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljne komunalne infrastrukture, i to:

1. vodoopskrbe, odvođenja i prerada otpadnih voda;
2. održavanje javne ceste u ulaznom dijelu čvrstim otpadom;
3. snabdjevanje prirodnim gasom;
4. daljinsko grijanje;
5. organizovanje i unapređenje gradskog javnog prevoza.

Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu."

**AMANDMAN LIV**

Iza člana 5. dodaje se Član 5a, koji glasi:

**Član 5a.**

Službeni jezici u Kantonu su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik, a službena pisma su latinska i cirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

Određbe Ustava odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene u tekstu."

**AMANDMAN LIV**

U članu 12. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene Federalnoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a posebno je nadležan za:"

**AMANDMAN LV**

U članu 38. stav 2. mijenja se i glasi:

"Općina i Grad imaju pravo na odgovarajuće izvore finansiranja kojima slobodno raspolazu u okviru svojih ovlastenja, kao i na sredstva za obavljanje delegiranih ili prenesenih poslova iz okvira prava i dužnosti Kantona."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:

"Općina i Grad osvruguju prihode oporekivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom.

U skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, kantonalnim zakonom se utvrđuju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksi koji u cijelosti ili djelimično pripadaju općini i Gradu kao izvorni prihodi.

Svaki dio finansijskih izvora općina i Grad ostvaruju od lokalnih taksi i naknada čiju stopu samostalno utvrđuju u okviru zakona."

Dopadajući stav 3. postaje stav 6.

**AMANDMAN LVI**

Iza člana 39. Ustava Kantona dodaje se novi član 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave, koji glasi:

**Član 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave**

Općina i Grad imaju pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu.

Imovinom se smatraju imovna prava i novčana sredstva koja su stečena kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

Imovinom općine odnosno Grada upravlja općinsko, odnosno Gradsko vijeće, na način utvrđen statutom."

**AMANDMAN LVII**

Iza člana 51. Ustava Kantona dodaje se novi član 52. koji glasi:

**Član 52.**

Skupština Kantona Sarajevo će kantonalne zakone kojima je uređena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda uključiti u ovaj amandman i njima uređiti pitanja nadležnosti i odgovornosti Grada i općina, njihove međusobne odnose i način finansiranja.

Preporci preuzimanje nadležnosti i finansijskih sredstava za njihovo obavljanje izvršit će se najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovih amandmana."

Broj 01-01-25012/17

31. juli 2017. godine  
Sarajevo

Predsjedatelja

Skupštine Kantona Sarajevo  
Prof. dr. AMIR BEDIĆ, i. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 40/01, 28/04 i 6/13) i člana 187. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O PROGLAŠENJU AMANDMANA L DO LVII NA USTAV KANTONA SARAJEVO**

Progllašavaju se Amandman 1 do LVII na Ustav Kantona Sarajevo, koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine.

- (6) Ovlaštenje za pristup i nivo pristupa podacima iz EMIS-a odobrava ministar."

**Član 3.**

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-29307/22

27. jula 2022. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b), a u vezi sa čl. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 30. i 20a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22), člana 5. stav (2), člana 9. stav (2), člana 10. st. (2) i (3), člana 14. stav (4), člana 19. stav (6), člana 20., člana 32. stav (1), člana 34. i člana 42. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19 i 29/22) i člana 4. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22), Skupština Kantona Sarajevo, na 54. Radnoj sjednici održanoj dana 27.07.2022. godine, donijela je

**ZAKON**

**O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELJA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

**POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE**

**Član 1.**

(Osnovne odredbe i korisnici dopunskih prava)

- (1) Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, korištenje i prestanak prava, sredstva za finansiranje prava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava članova porodica šehida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branioca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branioca, demobiliziranih branioca, dobrovoljaca, organizatora otpora, veterana i ratnih vojnih zarobljenika, kao lica zaslužnih u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i mirmodopskih vojnih invalida.
- (2) U ostvarivanju pojedinih prava u okviru ovog zakona, lica koja ostvaruju ta prava, a nisu navedena u stavu (1) ovog člana taksativno se nabrajaju u opisu tih prava.
- (3) Lica iz stava (1) ovog člana, prava po ovom zakonu ostvaruju kao dopunska uz prava koja su za braniocce i članove njihovih porodica utvrđena Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22) ( u daljnjem tekstu: federalni zakon), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22), Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19 i 29/22) i Odlukom o posebnim pravima

nositelja "Partizanske spomenice 1941" i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/06).

**Član 2.**

(Definiranje pojmova)

- (1) Pod pojmom:
  - a) porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca,
  - b) branilac,
  - c) dobrovoljac i organizator otpora,
  - d) veteran,
  - e) demobilizirani branioc,
  - f) ratni vojni invalid,
  - g) mirmodopski vojni invalid,
 smatraju se lica koja su definirana čl. 2, 3. i 4. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
- (2) Pod pojmom članova porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojno invalida smatraju se lica definirana članom 17. federalnog zakona. Djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioca (u daljnjem tekstu: djeca šehida i poginulih branioca), rođena u braku ili u vanbračnoj zajednici i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu imaju status člana porodice poginulog branioca.
- (3) Pod pojmom dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja smatraju se lica koja su definirana čl. 1. i 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.
- (4) Pod pojmom ratni vojni zarobljenik smatra se branilac koji je vršeci vojnu dužnost zarobljen od strane agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu.
- (5) Pod pojmom demobilizirani branioc i članovi porodice demobiliziranog branioca smatraju se lica definirana čl. 2. i 3. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
- (6) Pod pojmom zajedničko domaćinstvo smatra se zajednica stanovanja, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

**Član 3.**

(Rodna ravnopravnost)

- (1) Gramatička terminologija korištenja muškog ili ženskog roda u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba roda.
- (2) Pojmovi utvrđeni u članu 2. ovog zakona i svim ostalim odredbama ovog zakona gdje se spominju u različitim padežima zamjenjuju se riječima u odgovarajućem padežu.

**Član 4.**

(Uvjeti za ostvarivanje dopunskih prava)

- (1) Prava po ovom zakonu mogu ostvariti branioci koji su proveli u Oružanim snagama R BiH najmanje godinu dana i lica koje je kao maloljetno stupilo u Oružane snage R BiH u periodu datom u definiciji branioca po federalnom zakonu, pod uvjetom da ne postoje okolnosti iz člana 36. federalnog zakona.
- (2) Jedan od uvjeta ostvarivanja prava po ovom zakonu za lica iz člana 1. ovog zakona je da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, najmanje deset godina neprekidno do 01.01. one godine u kojoj se predaje zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava i

odnosi se na prava iz čl. 27., 31., 32., 33., 34., 36., 51., 56. i 63. Izuzetno, za lica koja ostvaruju prava iz čl. 40. i 67. ovog zakona, dužina neprekidnog prebivališta/boravišta na području Kantona propisana je u tim članovima. Za ostvarivanje ostalih prava po ovom zakonu uvjet je da imaju prebivališta/boravišta na području Kantona i na dan predaje zahtjeva za ostvarivanje prava, a na lica iz čl. 29. i 35. ovog zakona ovaj uvjet se ne primjenjuje.

- (3) Pojam "neprekidno" iz stava (2) ovog člana podrazumijeva i prekide u boravištu/prebivalištu, ne duže od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine, ukoliko se isti odnose na prijavu u mjesto prijeratnog prebivališta. Ovako definiran pojam "neprekidno" ne odnosi se na čl. 40. i 67. ovog zakona, jer korisnici ovih prava moraju imati kontinuitet boravka bez prekida.

#### Član 5.

(Ravnopravnost u ostvarivanju prava)

Sa borcima - braniteljima, u smislu ovog zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941. - 1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

## POGLAVLJE II – PRAVA

### Odjeljak A – Dopunska prava

#### Član 6.

(Dopunska prava)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona imaju, prema načinu i obimu utvrđenim ovim zakonom, sljedeća prava:

- a) zdravstvena zaštita;
- b) banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);
- c) naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
- d) prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
- e) prednost u zapošljavanju;
- f) pravo učešća u programima za zapošljavanje i održivost zaposlenosti;
- g) prednost pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje;
- h) prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
- i) stipendiranje;
- j) pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
- k) prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;
- l) uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
- m) oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
- n) oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište;
- o) pravo na izgradnju stana;
- p) dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba;
- r) pravo na stan u vlasništvu;
- s) prioritarno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
- t) naknada troškova dženaze - sahrane;
- u) podizanje nišana - nadgrobnog spomenika;
- v) pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i

pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

- z) pravo na mjesečna novčana primanja;
  - aa) dječiji dodatak;
  - bb) pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći;
  - cc) novčana egzistencijalna naknada;
  - dd) personalna asistencija za ratne invalide – paraplegičare i ratne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.
  - ee) pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, kanalizacija, električna energija, gas);
  - ff) besplatna vožnja;
  - gg) prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
  - hh) dodjela sredstava za održivi povratak.
- (2) Prava iz stava (1) ovog člana ostvaruju se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

### Odjeljak B – Zdravstvena zaštita

#### Član 7.

(Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i djeca šehida i poginulih branioaca, a dok se ne stvore uvjeti da to pravo ostvare po drugom osnovu.
- (3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovoga člana obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

#### Član 8.

(Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu)

Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18).

#### Član 9.

(Oslobađanje obaveze ličnog učešća u troškovima liječenja)

Ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice - porodice poginulog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, članovi uže porodice ratnog vojnog invalida, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihove uže porodice kao i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilizirani branioци koji ostvaruju pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu oslobađaju se od obaveze ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

#### Član 10.

(Banjsko i klimatsko liječenje - medicinska rehabilitacija)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju).
- (2) Djeca šehida i poginulih branioaca, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, imaju pravo na banjsko liječenje.

Član 11.

(Definiranje pojma banjskog i klimatskog liječenja)

Banjsko i klimatsko liječenje, prema ovom zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od zadobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koje su propisane kao indikacije za to liječenje, a koje se obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 12.

(Odlučivanje o potrebi za banjskim i klimatskim liječenjem)

- (1) O potrebi za banjskim i klimatskim liječenjem, na osnovu zahtjeva lica iz člana 1. ovog zakona i upute ljekara specijaliste, odlučuje ljekarska komisija koju imenuje ministar za boračka pitanja Kantona (u daljnjem tekstu: ministar).
- (2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, ratni vojni invalid-paraplegičar, zajedno sa pratiocem, ima pravo na banjsko i klimatsko liječenje godišnje u trajanju od 21 dan, bez obzira na medicinski nalaz.
- (3) Način, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvrđuje ministar posebnim pravilnikom.

Član 13.

(Sklopanje ugovora sa ustanovama i privrednim društvima)

- (1) Ministarstvo zaključuje ugovore o banjskom i klimatskom liječenju sa ustanovama i privrednim društvima iz člana 11. ovog zakona u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki.
- (2) Ugovorima iz stava (1) ovog člana naročito se utvrđuje obim i kvalitet zdravstvenih i drugih usluga koje te ustanove i privredna društva pružaju korisnicima, cijene tih usluga i druga međusobna prava i obaveze.

Član 14.

(Naknada troškova za liječenje u inostranstvu)

- (1) Ostvarivanje prava na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ostvaruje se u skladu sa članom 27. stav 3. federalnog zakona.
- (2) Pored lica utvrđenih članom 27. stav 3. federalnog zakona, pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu mogu ostvariti roditelji i bračni drug šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i demobilizirani branioci i njihova djeca.
- (3) Ministar propisuje kriterije za ostvarivanje prava iz stava (2) ovog člana.

Član 15.

(Naknada putnih troškova i troškova smještaja pri liječenju u inostranstvu)

- (1) Pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak po završetku liječenja kao i naknadu troškova smještaja do deset dana, a ukoliko to liječenje nije moguće obaviti u Bosni i Hercegovini ostvaruju lica iz člana 14. ovog zakona.
- (2) Lica iz člana 14. ovog zakona imaju pravo na naknadu troškova prevoza i boravka za lica koje sa njim putuje u pratnji, ukoliko im je neophodna pomoć tog lica, a na osnovu preporuke ljekara.

Član 16.

(Nemogućnost liječenja u Bosni i Hercegovini)

O nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje ljekarski konzilij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Odjeljak C – Zapošljavanje

Član 17.

(Prava po osnovu preostale radne sposobnosti)

Nezaposleni ratni vojni invalid, koji je zadobio ranu, povredu, ozljedu ili bolest po osnovu koje mu je priznat status ratnog vojnog invalida, na osnovu preostale radne sposobnosti ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključujući i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži viša stručna sprema od one koju vojni invalid ima, ako prema općem obrazovanju, godinama života, zdravstvenom stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspješnu rehabilitaciju.

Član 18.

(Pojam profesionalne rehabilitacije)

Profesionalnom rehabilitacijom obezbjeđuje se osposobljavanje za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg zanimanja, stručno osposobljavanje za vršenje određenog zanimanja i stručno usavršavanje.

Član 19.

(Pravo na profesionalnu rehabilitaciju)

- (1) Pravo na profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevu ratnog vojnog invalida, utvrđuje se na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja komisije stručne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
- (2) Komisija iz stava (1) ovog člana dužna je u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti ocjenu radne sposobnosti i o tome u daljem roku od osam dana pismeno izvijestiti ratnog vojnog invalida i općinsku službu za upravu nadležnu za boračko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: općinska služba) u čijoj se službenoj evidenciji vodi ratni vojni invalid.

Član 20.

(Rok za upućivanje na profesionalnu rehabilitaciju)

Općinska služba je dužna uputiti ratnog vojnog invalida na profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana sticanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Član 21.

(Subjekti realizacije profesionalne rehabilitacije)

- (1) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine sa područja Kantona (u daljnjem tekstu: općina), kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina, odnosno koja se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su primiti na profesionalnu rehabilitaciju ratnog vojnog invalida kojeg uputi Ministarstvo na prijedlog općinske službe.
- (2) Subjekti iz stava (1) ovog člana svojim općim aktima uređuju prava, obaveze i odgovornosti za ostvarivanje ovog prava.

Član 22.

(Primjena odredaba zakona sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine)

- (1) U pogledu dopunskih prava koja se odnose na profesionalnu rehabilitaciju, na ratne vojne invalide i mirnodopske vojne invalide primjenjuju se odredbe

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10).

- (2) Način ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi ministar.

**Član 23.**

(Prednost u zapošljavanju)

- (1) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine u Kantonu, kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina u Kantonu, odnosno koja se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost članovima porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branioaca, ratnim vojnim invalidima i članovima njihovih porodica, demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, sa područja Kantona.
- (2) Prednost iz stava (1) ovog člana ostvaruje se u skladu sa odredbama koje propisuju osiguravanje prednosti pri zapošljavanju u federalnom zakonu, Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
- (3) Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) posebnim propisom uređuje jedinstvene uvjete, kriterije i pravila utvrđivanja prednosti pri zapošljavanju kategorija koji po ovom zakonu ostvaruju to pravo, te propisuje kaznene odredbe za subjekte iz stava (1) ovog člana koji ne poštuju odredbe ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju ovih lica.

**Član 24.**

(Pravo učešća u programima za zapošljavanje i održivost zaposlenosti)

Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva svake godine spram raspoloživih budžetskih sredstava može donijeti programe zapošljavanja i održivosti zapošljavanja braniteljske populacije kojim utvrđuje uvjete, kriterije i pravila za učešće u ovim programima, broj novozaposlenih i broj održanih radnih mjesta, period na koji se zapošljavaju ili podržava njihova zaposlenost, subjekte koji mogu učestvovati u ovim programima, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

**Član 25.**

(Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje)

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" dužna je svojim aktima propisati da prednost pri korištenju programa za zapošljavanje imaju lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulih branioaca.

**Odjeljak D – Obrazovanje**

**Član 26.**

(Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje)

- (1) Pod jednakim uvjetima utvrđenim posebnim propisima, lica iz člana 1. ovog zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na prvenstvo upisa i besplatno redovno školovanje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton ili Grad Sarajevo ili općina.

- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na besplatno doškolovanje, odnosno prekvalifikaciju radi sticanja neophodnog stepena obrazovanja koje im je potrebno radi obavljanja određenih poslova.

- (3) Djeci šehida i poginulih branioaca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visoko-školske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa.

- (4) Obrazovne ustanove iz stava (3) ovog člana svojim pravilima ili drugim aktima utvrđuju način i uvjete za korištenje ovog prava.

**Član 27.**

(Stipendiranje)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na dodjelu stipendije za vrijeme redovnog školovanja i studija u srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona i njihova djeca, djeca šehida i poginulih branioaca imaju pravo na dodjelu stipendija za I, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija.
- (3) Vlada Kantona posebnim propisom utvrđuje način i uvjete za ostvarivanje prava iz st. (1) i (2) ovog člana.

**Član 28.**

(Pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu)

- (1) Djeci lica iz člana 1. ovog zakona, koja pohađaju osnovnu školu, obezbijedit će se novčana pomoć za nabavku obaveznih udžbenika putem Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata – "IKRE" (u daljnjem tekstu: Fond "IKRE").
- (2) Pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu imaju lica iz stava (1) ovog člana pod uvjetima i na način utvrđenim kriterijima kao i raspoloživim sredstvima Fonda "IKRE".

**Član 29.**

(Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove)

Đački i studentski domovi kojima je osnivač Kanton dužni su svojim aktima propisati da prioritet za smještaj u ove ustanove imaju djeca lica iz člana 1. ovog zakona.

**Odjeljak E – Stambeno zbrinjavanje**

**Član 30.**

(Uklanjanje arhitektonsko - urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima)

- (1) Ratni vojni invalid I grupe, koji nije sposoban za kretanje bez invalidskih kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko - urbanističkih barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj stanuje, kao i za korištenje stana.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana može se ostvariti jednokratno, i to samo ako se radi o stambenoj jedinici sa riješenim imovinsko - pravnim odnosima.

**Član 31.**

(Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulih branioaca oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe netto građevinske površine do 200 m<sup>2</sup> kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, pod



uvjetom da snose eventualne troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji nisu izmireni i o svom trošku izvrše opremanje građevinskog zemljišta prema uvjetima iz građevne dozvole pod nadzorom nadležne općinske službe za upravu.

- (2) Odredbe stava (1) ovog člana odnose se i na dogradnju, nadziđivanje, preuređenje krovišta i potkrovlja, pretvaranje zajedničkih prostorija i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m<sup>2</sup> netto građevinske površine.

Član 32.

(Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za poslovni prostor)

Lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulih branioca oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora netto građevinske površine do 100 m<sup>2</sup>.

Član 33.

(Snošenje dijela troškova za obaveze nastale iz čl. 31. i 32. ovog zakona za novu izgradnju)

- (1) Licima iz člana 1. ovog zakona i djeci šehida i poginulih branioca dio troškova za nastale obaveze iz čl. 31. i 32. ovog zakona za novu gradnju snosi Ministarstvo i općine, prema odobrenim budžetskim sredstvima i hronologiji podnijetih zahtjeva i to:

- a) za izgradnju objekata individualnog stanovanja u površini do 200 m<sup>2</sup> troškove naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta-renta i  
b) za dio ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta.

- (2) Općine svojom odlukom o građevinskom zemljištu, a shodno odobrenim budžetskim sredstvima, svake kalendarske godine mogu utvrditi iznos subvencije za podmirenje troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta.

- (3) Licima iz člana 1. ovog zakona i djeci šehida i poginulih branioca za kupovinu stana u novoizgrađenim zgradama kolektivnog stanovanja u površini od 20 m<sup>2</sup> po jednom članu domaćinstva, a najviše do 100 m<sup>2</sup> netto građevinske površine stana, troškove naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta-renta snosi Ministarstvo, kao i dio ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta, a prema odobrenim budžetskim sredstvima i hronologiji podnijetih zahtjeva.

- (4) Pod snošenjem dijela ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta podrazumjeva se vrijednost od 20% utvrđene visine građevinske vrijednosti m<sup>2</sup> netto stambene površine iz člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/05) i to do površine do 20 m<sup>2</sup> po svakom članu porodičnog domaćinstva, a najviše do 100 m<sup>2</sup> netto građevinske površine objekta individualnog stanovanja, stana u objektu kolektivnog stanovanja ili poslovnog prostora.

- (5) Pod kolektivnim stanovanjem podrazumijeva se kolektivna izgradnja koja se realizira putem "Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe" i ostale pravne subjekte koji grade na lokacijama koje su općinskim

odlukama predviđene za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju.

- (6) Općine svojom odlukom o građevinskom zemljištu mogu predvidjeti mogućnost oslobađanja lica iz člana 1. ovog zakona i djecu šehida i poginulih branioca od obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

Član 34.

(Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište)

- (1) Za lica iz člana 1. ovog zakona, Ministarstvo snosi troškove plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na kojem pravo raspolaganja ima Kanton, Grad Sarajevo ili općina, te građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu od fizičkih ili pravnih lica u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 500 m<sup>2</sup>.

- (2) Za građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo snosi troškove plaćanja do visine utvrđene cijene gradskog građevinskog zemljišta na području općine na kojem se nalazi.

- (3) Pravo iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na izgrađene objekte koji su u postupku legalizacije.

- (4) Vlada Kantona posebnim aktom uređuje kriterije za prvenstvo korištenja ovog prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju individualnih stambenih objekata odobravaju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 35.

(Pravo na izgradnju stana)

Lica iz člana 1. ovog zakona imaju pravo na izgradnju stana putem Fonda Kantona Sarajevo osnovanog za rješavanje stambenih potreba za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce i prognane osobe, prema načinu i uvjetima utvrđenim od strane Vlade Kantona.

Član 36.

(Dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona, imaju pravo na dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba.

- (2) Ukoliko za pravo iz stava (1) ovog člana apliciraju raseljena lica koja su ujedno i lica iz člana (1) ovog zakona, osim uvjeta propisanih za ostvarivanje ovog prava isti moraju dokazati da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, odnosno da nisu ostvarili povrat stambene jedinice u entitetu Republika Srpska i da nisu istu prodali ili na drugi način otuđili.

- (3) Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i lica u cilju adekvatnog rješavanja stambenog pitanja primjereno porodičnoj situaciji i to za potrebe završetka izgradnje stambene jedinice: sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje stambene jedinice, preuređenja krovišta i potkrovlja u stambeni prostor i sl.

Član 37.

(Vidovi dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba)

- (1) Za rješavanje stambenih potreba dodjeljuju se jednokratna bespovratna sredstva u građevinskom materijalu, sredstva za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga i udruživanje sredstava za kupovinu stana licima iz člana 1. ovog zakona.

- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana mogu se dodijeliti do visine iznosa 15.000 KM.
- (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja prilikom ostvarivanja prava na udruživanje sredstava za kupovinu stana mogu se dodijeliti sredstva do visine iznosa 30.000 KM.
- (4) Lica iz stava (3) ovog člana mogu ostvariti pravo iz stava (1) ovog člana i putem sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnju stambene jedinice, preuređenje krovišta i potkrovlja u stambeni prostor i sl., u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja i kada ne rješavaju stambeno pitanje prvi put.

#### Član 38.

(Poseban propis Vlade Kantona za pravo na dodjelu sredstava)

Vlada Kantona posebnim propisom uređuje kriterije za ostvarivanje prava, kriterije za prvenstvo korištenja prava, namjenu dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba, visina sredstava za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

#### Član 39.

(Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže - voda, kanalizacija, električna energija, gas)

- (1) Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, kanalizacija, električna energija, gas) imaju lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulog branioca, pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje elektro-energetsku saglasnost, odnosno adekvatnu saglasnost drugih javnih preduzeća.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona i djeca šehida i poginulog branioca, imaju pravo da stambeni objekat besplatno priključe na vodovodnu i kanizacionu mrežu, monofazni priključak na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava (1) ovog člana.
- (3) U cilju realizacije ovih prava potpisuju se svake godine sporazumi sa javnim preduzećima koja obavljaju ove djelatnosti, a sastavni dio sporazuma obavezno su i uvjeti rješavanja stambenog pitanja po prvi put kao i tehnički detalji koji se odnose na priključke i druga značajna pitanja.

#### Član 40.

(Pravo na stan u vlasništvu)

- (1) Pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje, te da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobijene za vrijeme službe u Oružanim snagama R BiH, roditelji šehida - poginulih boraca - branitelja, nezaposlene supruge šehida-poginulog borca-branitelja, kao i djeca šehida i poginulog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, a ostvaruju pravo na ličnu odnosno porodičnu invalidninu, imaju pravo na odgovarajući stan.
- (2) Odgovarajućim stanom smatra se stan koji se dodjeljuje u vlasništvo, u skladu s uvjetima propisanim ovim zakonom.

#### Član 41.

(Postupak kada je stambeno pitanje riješeno na način da ne zadovoljava potrebe)

Ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozljeđivanja za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH, kao i djeca šehida i poginulog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, čije je stambeno pitanje riješeno na način koje nezadovoljava njihove potrebe, ostvaruju pravo iz člana 40. ovog zakona pod uvjetom da stan kojim raspolažu prodaju po cijeni vrijednosti stana utvrđenoj od strane nadležnog sudskog vještaka, tako što će iznos od prodanog stana biti dio ukupne vrijednosti dodijeljenog stana.

#### Član 42.

(Pravo preče kupnje)

- (1) Lica iz člana 40. ovog zakona, kojima je dodijeljen stan u vlasništvo, u slučaju namjere prodaje dodijeljenog stana imaju obavezu isti ponuditi Ministarstvu ili u korist i za račun Ministarstva Fondu za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce Kantona Sarajevo, odnosno drugom pravnom subjektu od kojeg je izvršena kupovina stana za potrebe korisnika u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Period za navedenu obavezu iz stava (1) ovog člana je deset godina od dana upisa prava vlasništva na dodijeljenom stanu, po cijeni koja ne može biti veća od vrijednosti koju je Ministarstvo snosilo za kupovinu stana, računajući po zvaničnom kursu KM u odnosu na euro.
- (3) Pravo preče kupnje iz stava (1) iz ovog člana, upisuje se prilikom upisa vlasništva dodijeljene stambene jedinice.

#### Član 43.

(Gubitak prava na odgovarajući stan)

- (1) Pravo iz člana 40. ovog zakona gube ona lica koja bez opravdanog razloga odbiju ponudeni odgovarajući stan.
- (2) Lokacija dodijeljenog stana na području Kantona ne može biti razlog za odbijanje ponudjenog stana.

#### Član 44.

(Odlučivanje o priznanju prava)

O priznanju prava iz čl. 40., 41., 42., 43. ovog zakona odlučuje Komisija za dodjelu stana u vlasništvo, a po prigovoru na odluke ove komisije rješava Ministarstvo.

#### Član 45.

(Poseban pravilnik za pravo na stan u vlasništvu)

Ministar posebnim pravilnikom utvrđuje način, uvjete i kriterije prvenstva za ostvarivanje prava na stan u vlasništvo, strukturu stanova, način obezbjeđenja stanova za dodjelu u vlasništvo, odredbe koje predugovori/ugovori o dodjeli stana u vlasništvo nužno moraju sadržavati, rok za podnošenje prigovora i druga pitanja od značaja za realizaciju ovog prava.

#### Član 46.

(Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima)

- (1) Prilikom rješavanja stambenog pitanja lica iz člana 1. ovog zakona, imaju pravo na prioritetno rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima.
- (2) Prioritet iz stava (1) ovog člana lica ostvaruju u svim pravnim subjektima, kada je riječ o rješavanju stambenog pitanja, a prema pravu prvenstva propisanom članom 29. stav 2. federalnog zakona i članom 3. stav 1. tačka 10. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

## Odjeljak F – Posthumna prava

### Član 47.

(Naknada troškova dženaze – sahrane)

- (1) Članovi porodice odnosno lice koje je snosilo troškove dženaze- sahrane za lica iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona, ima pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane u visini od tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana, mogu ostvariti i lica koja snose troškove dženaze-sahrane za djecu šehida i poginulih branioaca.
- (3) Ratni vojni invalidi mogu ostvariti pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane samo za članove uže porodice (bračni drug, djeca i roditelji) koji su živjeli sa njim u zajedničkom domaćinstvu, a što se dokazuje uvjerenjem o kretanju za ratnog vojnog invalida i potvrdom o identitetu za umrlo lice.
- (4) Naknada troškova dženaze-sahrane se može odobriti i za članove porodice umrlih ratnih vojnih invalida, koji su ostvarili pravo na porodičnu invalidninu.
- (5) Ukoliko troškove dženaze- sahrane za lica iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona snosi pravno lice troškovi se priznaju u visini stvarnih troškova, a najviše do tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine.
- (6) Ukoliko umrlo lice iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona nema članova porodice odnosno nikoga ko bi snosio troškove dženaze-sahrane, nadležna općinska služba uz osiguranje dokaza o mogućnosti ostvarivanja ovog prava, od ukopnog društva i odgovarajuće vjerske zajednice traži da organiziraju ukop na gradskom groblju, te istim priznaje stvarne troškove dženaze-sahrane.
- (7) Postupak za priznavanje prava iz stava (1) ovog člana se može pokrenuti najdalje u roku od jedne godine od dana smrti lica.

### Član 48.

(Podizanje nišana - nadgrobnog spomenika)

- (1) Svim pripadnicima Oružanih snaga RBiH koji su poginuli ili umrli u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine i ukopani na području Kantona, Kanton će podići nišane-nadgrobnne spomenike, u skladu sa idejnim rješenjem jedinstvenog nadgrobnog spomenika-nišana za šehide-poginule borce-branitelje, te obezbijediti trajnu zaštitu i održavanje putem Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" (u daljnjem tekstu: Fond Memorijala).
- (2) Izuzetno, mogu se podići nišani-nadgrobnni spomenici i za pripadnike Oružanih snaga R BiH iz stava (1) ovog člana koji su ukopani izvan područja Kantona, a prema raspoloživim novčanim sredstvima.
- (3) Članovi porodice poginulih branitelja iz stava (1) ovog člana, koji svojim sredstvima izvrše podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju pravo na naknadu troškova u visini i po dinamici koju utvrdi Fond Memorijala, u skladu sa finansijskim sredstvima.

### Član 49.

(Korisnici prava na podizanje nišana-nadgrobnih spomenika)

- (1) Organizatorima otpora, veteranima, dobrovoljcima, dobitnicima ratnog priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim

invalidima bez obzira na stepen invalidnosti, Kanton putem Fonda Memorijala, podiže nišane-nadgrobnne spomenike nakon njihove smrti, u skladu sa usvojenim tipiziranim idejnim rješenjem od strane Fonda Memorijala.

- (2) Pravo na podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju i pripadnici oružanih snaga RBiH iz stava (1) ovog člana koji su ukopani izvan područja Kantona pod uvjetom da su bili pripadnici jedinica 1. Korpusa Armije RBiH i ostalih jedinica i komandi čije je sjedište bilo u Sarajevu i da porodica umrlog ima prebivalište/boravište na području Kantona.
- (3) Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja obezbjeđuje se ukopno mjesto u "Aleji veterana" na groblju Vlakovo ili na nekoj drugoj lokaciji predviđenoj za ove namjene. Ovo pravo mogu ostvariti i lica iz stava (1) ovog člana pod uvjetima i na način propisan posebnim pravilnikom koji donosi ministar.
- (4) Roditeljima šehida i poginulih, umrlih i nestalih branioaca, kojima je poginulo jedino dijete ili imaju jedno ili više djece koja su nesposobna za privređivanje, Ministarstvo putem Fonda Memorijala, snosi troškove izrade i postavljanja nišana-nadgrobnog spomenika do visine sredstava utvrđene za lica iz stava (1) ovog člana.

### Član 50.

(Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti)

Pravo na obavještanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti ostvaruju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja u skladu sa posebnim pravilnikom koji donosi ministar.

## Odjeljak G – Novčana primanja

### Član 51.

(Pravo na mjesečna novčana primanja)

- (1) Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica imaju pravo na mjesečna novčana primanja.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana ima i nosilac "Partizanske spomenice 1941.", pod uvjetom da je u periodu agresije 1992.-1995. godine, imao neprekidno boravište-prebivalište na području Kantona.
- (3) Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesečnog novčanog primanja iz stava (1) ovog člana je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini.
- (4) Visinu procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja iz stava (1) ovog člana, utvrđuje svake budžetske godine Vlada Kantona na prijedlog ministra, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

### Član 52.

(Ostvarivanje prava samo po jednom osnovu)

- (1) Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja koji su ujedno i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, pravo na mjesečna novčana primanja ostvaruju samo po jednom osnovu.
- (2) Pravo na mjesečna novčana primanja iz člana 51. ovog zakona ratni vojni invalidi 100% I grupe kojima je

priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju do dana ostvarivanja prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju.

Član 53.

(Pravo članova porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja)

Pravo na mjesečna novčana primanja ostvaruju i članovi porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u skladu sa članom 2. st. 2. i 3. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Član 54.

(Pravo djece bez oba roditelja)

- (1) Pravo na mjesečna novčana primanja imaju djeca šehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa.
- (2) Pravo iz stava (1) ostvaruje se najduže do dvije godine, a najdalje do 35. godine života, u skladu sa članom 21 c. federalnog zakona pod uvjetima iz člana 51. ovog zakona.

Član 55.

(Dječiji dodatak)

- (1) Pravo na mjesečna novčana primanja imaju djeca ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (u daljnjem tekstu: dječiji dodatak), bez obzira na imovinski cenzus i ukoliko ovo pravo ne ostvaruje po propisima o zaštiti porodice sa djecom.
- (2) Dječiji dodatak isplaćuje se djeci do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršanih 27 godina života. Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete usljed bolesti ili liječenja spriječeno da izvršava svoje obaveze u školi, odnosno fakultetu, a najkasnije do navršanih 27 godina života.
- (3) Osnovica za utvrđivanje visine dječijeg dodatka je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj godini.
- (4) Visinu iznosa dječijeg dodatka utvrđuje Ministarstvo svake budžetske godine u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, s tim da taj iznos ne može biti manji od 7,5% od osnovice iz stava (3) ovog člana.
- (5) Pravo na dječiji dodatak pripada djeci koja ispunjavaju uvjete za priznavanje ovog prava od prvog narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Član 56.

(Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći)

- (1) Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći, mogu ostvariti lica iz člana 1. ovog zakona u vidu:
  - a) plaćanja dijela troškova vanrednog školovanja i paralelnog samo finansiranja;
  - b) plaćanja dijela troškova II i III ciklusa Bolonjskog sistema studija;
  - c) dodjele novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba (zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, pomoć teško oboljelim, nabavka lijekova, grijanje, poplave, požari i sl.);
  - d) plaćanja troškova starijane.
- (2) Izuzetno, pravo iz tač. a) i b) stava (1) ovog člana mogu ostvariti djeca šehida i poginulih branioca, djeca ratnih vojnih invalida, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i to pravo iz tačke a) stava (1) ovog člana do navršene 27.

godine života, a pravo iz tačke (b) stava (1) ovog člana bez obzira na godine dobne starosti.

- (3) Pravo iz tačke c) stava (1) mogu ostvariti i djeca šehida i poginulog branioca kada je u pitanju pomoć teško oboljelim.
- (4) Ministar posebnim pravilnikom uređuje način, uvjete, kriterije, postupak i opravdanost zahtjeva iz stava (1) ovog člana, spram raspoloživih budžetskih sredstava.

Član 57.

(Novčana egzistencijalna naknada)

- (1) Novčana egzistencijalna naknada u smislu ovog zakona je mjesečna novčana naknada demobiliziranim braniocima koja se dodjeljuje pod uvjetima, na način i u visini propisanim ovim zakonom.
- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branioac do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje Kantona najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko ima prebivalište/boravište na području Kantona i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine.
- (3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga umrlog demobiliziranog branioca sve dok ne navrši 57. godina života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana.

Član 58.

(Dokazivanje ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava)

Lica iz člana 57. ovog zakona dužno je dokazati ispunjavanje svih navedenih uvjeta za ostvarivanje ovog prava, a Ministarstvo će donijeti uputstvo o načinu, uvjetima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje ovog prava.

Član 59.

(Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade)

- (1) Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.
- (2) Iznos naknade iz stava (1) ovog člana može biti i niži uz primjenu koeficijenta za obračun, ali ne može biti veći od visine egzistencijalne naknade utvrđene na federalnom nivou na bazi primjene koeficijenta za njen obračun koji kvartalno donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 60.

(Sticanje i gubitak prava na mjesečnu novčanu egzistencijalnu naknadu)

- (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu pripada licima koji ispunjavaju uvjete za priznavanje ovog prava od prvog narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu prestaje:
  - a) smrću korisnika,
  - b) zasnivanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava na penziju, prijavom samostalne djelatnosti ličnim radom, odjave lica sa evidencije nezaposlenih, ostvarivanjem prava na mjesečnu naknadu po federalnom propisu, ostvarivanjem prihoda po osnovu izdavanja u zakup nekretnina, ukoliko po

navedenom demobilizirani branioc ili supruga umrlog demobiliziranog branioca ostvaruje mjesečne prihode u većem iznosu od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine.

- (3) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ne može se prenijeti na drugo lice.
- (4) Korisnik prava dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti prvostepenom organu svaku promjenu koja utiče na prestanak prava, a prvostepeni organ će po službenoj dužnosti na osnovu prijave korisnika ili saznanja na drugi način o razlozima za prestanak prava, donijeti rješenje o prestanku prava.

#### Član 61.

(Obezbjediavanje sredstava za realizaciju prava)

- (1) Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za lica iz člana 57. ovog zakona obezbjeđuju se iz Budžeta Kantona.
- (2) Ukoliko iznos pojedinačne naknade iz člana 59. ovog zakona, pomnožen sa brojem korisnika, bude zahtjevao veći iznos sredstava obezbjeđenih za te namjene u Budžetu Kantona, primjenjivaće se koeficijent za obračun.
- (3) Vlada Kantona nakon usvajanja budžeta, kvartalno donosi zaključak kojim se utvrđuje koeficijent za obračun i iznos novčane egzistencijalne naknade, u zavisnosti od broja korisnika na način da ukupan iznos potrebnih sredstava na nivou fiskalne godine ne prelazi iznos u Budžetu Kantona za te namjene.
- (4) Prvostepeni organ vodi kompletnu evidenciju o korisnicima prava, a Ministarstvo u okviru godišnjeg izvještaja o tome upoznaje Vladu Kantona.

#### Član 62.

(Postupak u slučaju preuzitka)

- (1) Lice kome je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos.
- (2) Za nepravilne isplate koje su nastale kao greška organa koji je vodio postupak, nepravilno isplaćena sredstva nadoknađuje organ koji je učinio grešku i odgovarajući iznos doznačava na račun Budžeta Kantona.

#### Član 63.

(Personalna asistencija za ratne vojne invalide- paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica)

- (1) Ratni vojni invalidi – paraplegičari i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ostvaruju pravo na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju u cilju njihovog uključivanja u normalne životne aktivnosti i vraćanje narušenog dostojanstva.
- (2) Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesečnog novčanog primanja iz stava (1) ovog člana je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini, a ovaj iznos nakon pribavljanja podatka o visini prosječne neto plaće u prethodnoj godini za svaku budžetsku godinu utvrđuje ministar za boračka pitanja svojom odlukom.
- (3) Za ratne vojne invalide sa I stepenom tuđe njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 40% od osnovice iz stava (2) ovog člana, zaokružen na cijeli broj.

Za ratne vojne invalide sa II stepenom tuđe njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 28% od osnovice iz stava (2) ovog člana, zaokružen na cijeli broj. Za ratne vojne invalide sa III stepenom tuđe njege mjesečna novčana primanja ostvaruju se u iznosu 20% od osnovice iz stava (2) ovog člana, zaokružen na cijeli broj.

- (4) Izuzetno, ratni vojni invalidi – kvadriplegičari, osim ostvarivanja ovog prava, ukoliko za to postoji opravdana potreba, na prijedlog Udruženja Ratnih vojnih invalida – paraplegičara Kantona Sarajevo, ostvaruju pravo na zapošljavanje personalnog njegovatelja, koji se u radnom odnosu vodi pri ovom udruženju, a troškove njegovog radnog mjesta snosi Ministarstvo i općina na kojoj ovo lice ima prebivalište/boravište.

#### Odjeljak H – Ostala prava

##### Član 64.

(Besplatna vožnja)

- (1) Ratni vojni invalid i član porodice šehida i porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja imaju pravo na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
- (2) Lica iz stava (1) ovog člana besplatnu vožnju ostvaruju putem javnih prevoznika koji obavljaju javni linijski prevoz putnika u Kantonu, a ovo pravo mogu ostvariti samo kod jednog javnog prevoznika po svom izboru do početka primjene jedinstvenog tarifnog sistema za javni linijski prevoz na području Kantona u dijelu korištenja jedinstvene karte svih javnih prevoznika.
- (3) Pored ratnog vojnog invalida koji je korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, pravo na besplatnu vožnju ima i lice koje mu tu njegu i pomoć pruža.
- (4) Lica iz člana 1. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na besplatnu vožnju do banjškog i klimatskog liječilišta iz čl. 10. i 11. ovog zakona, a djeca šehida i poginulog branioca besplatnu vožnju do banjškog liječilišta, kada su tamo upućeni od strane Ministarstva.

##### Član 65.

(Postupak ostvarivanja prava na besplatnu vožnju)

- (1) Ministarstvo snosi troškove prijevoza lica iz člana 64. ovog zakona po cijeni koju utvrdi Vlada Kantona.
- (2) Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se općinskoj službi.
- (3) Općinska služba dostavlja spisak korisnika ovog prava javnom prevozniku koji obavlja javni linijski prevoz putnika u Kantonu po izboru korisnika, na osnovu kojeg se izdaju odgovarajući kuponi.
- (4) Period izdavanja i važnost kupona, kao i način realizacije ovog prava pobježe se reguliše ugovorom između Ministarstva i javnog prevoznika koji obavlja javni linijski prevoz putnika u Kantonu.

##### Član 66.

(Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima)

Organizatori otpora, nosioci najviših ratnih priznanja i šehidske porodice - porodice poginulog borca - branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida i ratnog vojnog invalida, imaju prednost pri zakupu i otkupu jednog poslovnog prostora u

vlasništvu Kantona, Grada Sarajeva ili općine na području Kantona.

**Član 67.**

(Dodjela sredstava za održivi povratak)

Lica iz člana 1. ovog zakona, koja su ostvarila povratak u mjesta u kojima su imali prebivalište odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u svrhu obezbjeđenja uvjeta za održivi povratak u istom, imaju pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za održivi povratak, pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali i na dan 06.02.1999. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

**Član 68.**

(Nemogućnost ostvarivanja prava na dodjelu sredstava za održivi povratak)

Pravo iz člana 67. ovog zakona nemaju lica koja su na području Kantona riješila svoje stambeno pitanje.

**Član 69.**

(Poseban propis Vlade Kantona za pravo na održivi povratak)

Vlada Kantona posebnim propisom uređuje vrstu i visinu sredstava iz člana 67. ovog zakona, kriterije za prvenstvo korištenja prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

**POGLAVLJE III – POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA I PRESTANAK PRAVA**

**Odjeljak A – Prvostepeni i drugostepeni postupak za ostvarivanje prava**

**Član 70.**

(Poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu)

Poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu o pravima i obavezama po određenim pravima iz ovog zakona prenose se na općinske načelnike.

**Član 71.**

(Prava po kojima prvostepeno rješenje donosi općinski načelnik)

- (1) O priznavanju prava iz čl. 7., 17., 30., 31., 32., 33. stav (1) tač. a) i b), 47., 51., 53., 54., 55., 57., 63., 64. i 65. ovog zakona rješenje donosi općinski načelnik.
- (2) U drugostepenom upravnom postupku o pravima iz ovog zakona rješava Ministarstvo.
- (3) Prvostepena rješenja iz stava (1) ovog člana podliježu nadzoru koji obavlja Ministarstvo.

**Član 72.**

(Službene evidencije o korisnicima prava)

Općinske službe vode službenu evidenciju o korisnicima prava po ovom zakonu i učestvuju u formiranju jedinstvene baze korisnika prava prema programu koje definiira Ministarstvo.

**Odjeljak B – Ostvarivanje i prestanak prava**

**Član 73.**

(Korištenje prava)

- (1) Prava utvrđena ovim zakonom mogu se koristiti dok postoje propisani uvjeti za korištenje tih prava i ne mogu se nasljeđivati, niti prenositi na druga lica.
- (2) U slučaju smrti borca - branitelja BiH i ratnog vojnog invalida, po ovom zakonu, nastavljaju koristiti dopunska prava za koja je umrli započeo proceduru ostvarivanja za života njegovi članovi uže porodice (bračni drug, djeca do navršanih 18 godina života, odnosno 25. godina života

ako se nalaze na redovnom školovanju), odnosno do realizacije ostarivanja započetog prava.

**Član 74.**

(Prestanak prava i uvjeti za nastavak njihovog korištenja)

- (1) Prestanak statusa borca-branitelja BiH, ratnog vojnog invalida ili člana šehidske porodice-porodice poginulog borca i porodice umrlog ratnog vojnog invalida u skladu sa važećim federalnim propisima, povlači i prestanak prava utvrđenih ovim zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na osnovu tog statusa.
- (2) U slučaju odjave prebivališta ili boravišta sa područja Kantona, odnosno prijave prebivališta ili boravišta na drugom području unutar Bosne i Hercegovine, lica iz člana 1. ovog zakona nastavljaju koristiti prava iz člana 7. i 47. po ovom zakonu, ukoliko ta prava ne ostvare po propisima koji važe na području njihovog novog prebivališta.

**Član 75.**

(Dužnost prijave svake promjene koja utiče na ostvarivanje prava)

Korisnik prava po ovom zakonu dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili prestanak prava utvrđenih ovim zakonom u roku od 15 dana od nastanka promjene.

**POGLAVLJE IV – SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PRAVA I NADZOR**

**Član 76.**

(Sredstva za finansiranje prava)

Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovim zakonom obezbjeđuju se iz budžeta Kantona i općina.

**Član 77.**

(Nadzor)

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

**POGLAVLJE V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 78.**

(Rok za donošenje akata predviđenih ovim zakonom)

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Kantona i ministar donijet će akte iz svoje nadležnosti predviđene ovim zakonom.

**Član 79.**

(Korišteno pravo)

Ratni vojni invalidi kojima je do stupanja na snagu ovog zakona posredstvom državnih organa izvršeno uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima, smatraju se da su iskoristili pravo iz člana 30. ovog zakona.

**Član 80.**

(Nemogućnost korištenja prava po ovom zakonu)

Lica iz člana 1. ovog zakona kojima su dodijeljene novčane pozajmice za otvaranje radnih mjesta i novčane pozajmice za rješavanje stambenih potreba po ranije važećim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite Kantona, a nisu uredno izvršili povrat dodijeljenih sredstava ili neizvršavaju redovno preuzete obaveze vraćanja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po ovom osnovu ne mogu ostvariti prava propisana ovim zakonom, izuzev prava iz člana 6. tač. a), b), c), d), h), l), t), u), v) i aa).

## Član 81.

(Nastavak izmirivanja obaveza po već ostvarenim novčanim pozajmicama i prava na subvencioniranje kamata kredita)

- (1) Lica iz člana 1. ovog zakona koja su do stupanja na snagu ovog zakona ostvarila pravo na dodjelu jednokratne, beskamatne novčane pozajmice za rješavanje stambenog pitanja i pravo na subvencioniranje kamata kredita, dužna su nastaviti izmirivanje svojih obaveza po ovom osnovu.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona koja su do stupanja na snagu ovog zakona ostvarila pravo na novčanu pozajmicu za otvaranje radnih mjesta, kojima bi pitanje zaposlenja riješila lica iz člana 1. ovog zakona kao i članovi njihove uže porodice, dužna su nastaviti izmirivanje svojih obaveza po ovom osnovu.

## Član 82.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/21 - Novi Prečišćeni tekst).

## Član 83.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-29231/22

27. jula 2022. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.

## Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 25. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/10), Vlada Kantona Sarajevo, na 87. sjednici održanoj 28.07.2022. godine, donijela je

## ODLUKU

O SUBVENCIONIRANJU RJEŠAVANJA STAMBENOG  
PITANJA MLADIH

## Član 1.

(Predmet)

Ovom odlukom propisuju se sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja, postupak podnošenja zahtjeva, utvrđivanje liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih i postupak dodjele sredstava.

## Član 2.

(Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih)

- (1) Sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih planirana su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu, u okviru Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), na poziciji kapitalni transferi pojedincima 615200-YAU 028.
- (2) Ministarstvo na ime subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih kandidatu, po redoslijedu sa konačne rang liste reda prvenstva kandidata, isplaćuje iznos do 10.000,00 KM, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene.

## Član 3.

(Značenje pojedinih pojmova)

Pojmovi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

- a) "subvencioniranje" je odobravanje nepovratnih novčanih sredstava na ime rješavanja stambenog pitanja mladih,
- b) "rješavanje stambenog pitanja" podrazumijeva kupovinu stana ili kuće u novogradnji ili korištenih ili izgradnju kuće ili stana na području Kantona Sarajevo,
- c) "lice koje nema riješeno stambeno pitanje" je lice koje samo kao i njegov bračni ili vanbračni partner (ukoliko je lice u bračnoj ili vanbračnoj zajednici), nisu vlasnici drugog stana ili porodične kuće u mjestu rođenja na području Bosne i Hercegovine i teritoriji Kantona Sarajevo,
- d) "invalidnost" - podrazumijeva procenat invalidnosti utvrđen u skladu sa odredbom člana 12. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i odredbom člana 39. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 90/21 i 19/22),
- e) "član porodičnog domaćinstva" je bračni ili vanbračni partner, dijete rođeno u braku ili van braka, usvojenik i drugo lice koje je podnositelj prijave dužan izdržavati, a živi sa imenovanim u zajedničkom domaćinstvu u zadnje tri godine,
- f) "bračna zajednica" je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca, u smislu člana 6. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05, 41/05 i 31/14),
- g) "vanbračna zajednica" je zajednica života žene i muškarca koji nisu u braku ili vanbračnoj zajednici sa drugim licem, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete, u smislu člana 3. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

## Član 4.

(Uslovi za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih)

- (1) Uslove koje podnosilac zahtjeva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih mora ispuniti su:
  - a) da je starosne dobi od navršanih 18 godina do manje od navršanih 38 godina u momentu podnošenja zahtjeva,
  - b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  - c) da ima prebivalište na području Kantona Sarajevo neprekidno u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva,
  - d) da podnosilac zahtjeva i njegov bračni ili vanbračni partner nemaju na drugi način riješeno stambeno pitanje,
  - e) da podnosilac zahtjeva i njegov bračni ili vanbračni partner nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom,
  - f) da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnosioca zahtjeva ili roditelj, brat ili sestra



# SLUŽBENE NOVINE

## KANTONA SARAJEVO

Godina XXIX - Broj 8

Četvrtak, 29. 2. 2024. godine  
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

### KANTON SARAJEVO

#### Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b), a u vezi sa čl. 12., 13. i 14. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 30. i 20a. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 - Ispravka, 70/07, 9/10, 90/17 i 29/22), člana 5. stav (2), člana 9. stav (2), člana 10. st. (2) i (3), člana 14. stav (4), člana 19. stav (6), člana 20., člana 32. stav (1), člana 34. i člana 42. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/19, 29/22 i 81/23) i člana 4. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10, 90/17 i 29/22), Skupština Kantona Sarajevo, na 14. radnoj sjednici održanoj dana 26.02.2024. godine, donijela je

### ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE

#### Član 1.

(Dopuna člana 4.)

U Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22) u članu 4. stav (2) iza broja "56." dodaje se interpunkcijski znak "zarez" i broj "57."

#### Član 2.

(Dopuna člana 23.)

U članu 23. stav (1) iza riječi: "dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja", dodaju se riječi: "i njihovoj djeci".

#### Član 3.

(Izmjena i dopuna člana 40.)

- (1) U članu 40. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:  
"(2) Izuzetno, ukoliko ratna vojna invalidka ne ostvaruje ličnu invalidninu, već se opredijelila zbog povoljnijeg iznosa za invalidninu po osnovu statusa žene - žrtve rata, ista ukoliko ispunjava i ostale propisane uvjete iz stava (1) ovog člana, može ostvariti pravo na odgovarajući stan."

- (2) Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

#### Član 4.

(Izmjena člana 47.)

U članu 47. stav (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Članovi porodice odnosno lice koje je snosilo troškove dženaze-sahrane za lica iz člana 1. ovog zakona sa područja Kantona, ima pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane u visini od tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine, pod uvjetom da ovo pravo nisu ostvarili po drugom osnovu pritom izuzimajući jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti koje ne prelaze iznos od dvije prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine iz prethodne godine."

#### Član 5.

(Izmjena čl. 57. i 60.)

U članu 57. st. (2) i (3) i članu 60. stav (2) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

#### Član 6.

(Dopune člana 57.)

- (1) U članu 57. u stavu (2) iza riječi: "da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana", dodaju se riječi: "i da ne postoje okolnosti iz člana 36. federalnog zakona".  
(2) Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:  
"(4) U prihode u smislu stava (2) ovog člana ne uračunava se naknada za tuđu njegu i pomoć ostvarena u skladu sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 7/14 - Rješenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 45/16, 40/18 i 16/23).  
(5) Ukoliko lice iz st. (2) i (3) ovog člana ispunjava uvjete za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu po više osnova, tada navedeno pravo može ostvariti samo po jednom osnovu po vlastitom izboru."

#### Član 7.

(Izmjena člana 59.)

Član 59. mijenja se i glasi:



## "Član 59.

(Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade)

- (1) Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od pet KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.
- (2) Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade iz stava (1) ovog člana usklađuje se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.
- (3) Iznos naknade utvrđen u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Kantona svojom odlukom, najmanje jednom godišnje, pri čemu iznos naknade može biti po potrebi i veći uz primjenu koeficijenta za obračun.
- (4) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda, posljednji usklađeni iznos novčane egzistencijalne naknade neće se smanjivati."

## Član 8.

(Izmjena i dopune člana 60.)

- (1) U članu 60. iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:  
"(3) Izuzetno, ukoliko korisnik prava na mjesečnu egzistencijalnu naknadu zasnjuje radni odnos na određeno vrijeme putem nadležne službe za posredovanje u zapošljavanju, kroz njene programe ili kod bilo kojeg poslodavca bude angažovan po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, od dana zasnivanja radnog odnosa njegovo pravo miruje i obustavlja mu se isplata po ovom pravu do dana ponovnog sticanja statusa nezaposlenog lica.
- (4) Podatke o licima sa evidencije nezaposlenih koja su ostvarivala pravo na mjesečnu egzistencijalnu naknadu, a koja zasnuju radni odnos na određeno vrijeme putem nadležne službe za posredovanje u zapošljavanju, ove službe dužne su službeno dostaviti nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu.
- (5) Lice koje kod bilo kojeg poslodavca bude angažovano po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme, nakon zaključivanja ugovora o radu, dužno je dokaz o tome odmah dostaviti nadležnoj općinskoj službi za boračko invalidsku zaštitu."
- (2) Dosadašnji st. (3) i (4) postaju st. (6) i (7).

## Član 9.

(Izmjena člana 61.)

U članu 61. stav (3) riječi: "kvartalno donosi zaključak kojim" zamjenjuju se riječima: "po potrebi, a najmanje jednom godišnje donosi odluku kojom".

## Član 10.

(Izmjena člana 63.)

U članu 63. stav (2) riječi: "a ovaj iznos nakon pribavljanja podatka o visini prosječne neto plaće u prethodnoj godini za svaku budžetsku godinu utvrđuje ministar za boračka pitanja svojom odlukom" zamjenjuju se riječima: "a ovaj iznos svake budžetske godine utvrđuje se odlukom Vlade Kantona na prijedlog ministra, uz primjenu koeficijenta za obračun, a najmanje jednom godišnje, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima."

## Član 11.

(Dopuna člana 67.)

U članu 67. iza riječi: "u mjesta" dodaju se riječi: "izvan Kantona".

## Član 12.

(Izmjena člana 80.)

U članu 80. riječi: "i aa" zamjenjuju se riječima: ", aa) i cc)".

## Član 13.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-5972/24  
26. februara 2024. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), člana 6. stav (2) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Skupština Kantona Sarajevo, na 11. radnoj sjednici održanoj dana 20.02.2024. godine, donijela je

## ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU KJKP  
"VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. SARAJEVO ZA  
2022. GODINU

## Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu.

## Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-04-4912/24  
20. februara 2024. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Elvedin Okerić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav (1) tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 119. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22 - Ispravka), člana 6. stav (2) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Skupština Kantona Sarajevo, na 11. radnoj sjednici održanoj dana 20.02.2024. godine, donijela je

## ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU KJKP  
"POKOP" D.O.O. SARAJEVO ZA 2022. GODINU

## Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu.

Члан 66.

Федерално министарство одбране/ Федерално министарство одбране и Федерално министарство унутрашњих/ Федерално министарство унутрашњих послова ће, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Закона, формирати комисије које ће извршити пројектуру и издати нове потарде, односно ујерења о својству, околностима и начину страдања лица из члана 2. став 1. овог Закона и доставити их надлежном престопеленом органу најкадје у року од 60 дана од дана подмирења захтјева.

По пријављивању нове потарде, односно ујерења из става 1. овог члана престопелени органи дужни су доизјети рјешења о престанку права у року од 30 дана од дана прибављања нове потарде, односно ујерења уколико се утврди да се не ради о лицу из чл. 3. и 4. овог Закона.

Рјешању ујерења о својству, околностима и начину страдања органи из става 1. овог члана дужни су захтјевати до 31.12.2004. године.

Члан 67.

Предсједник Федерације Босне и Херцеговине ће, на услаглашени предлог Владе Федерације Босне и Херцеговине, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Закона именовати комисију за правне реализације релативе из члана 66. став 1. овог Закона.

Комисија из претходног става овлашћена је да по потреби врши и непосредни увид и контролу издатих ових ујерења о припадности и начину околностима страдања војних бранилаца Оружаног снага, налага вјештачења и лекарске процене, по основу којих се одлучује о одређењу права из области борачко-инвалидске заштите.

У комисији из става 1. овог члана морају бити укључени сва три конститутивна народа у Федерацији Босне и Херцеговине, а представници босњачког и хрватског народа из одређеном основу.

Комисија из става 1. овог члана послове реализације завршиће у року од 18 мјесеци од дана ступања на снагу овог Закона.

Комисија ће доизјети правилица о својству у року од 15 дана од дана њеног именованја.

Члан 68.

Захтјев за признавање права из личну, породичну инвалидизацију узешну породичну инвалидизацију, додатна за њега и помоћ од другог лица и ортопедског додјела, повисени прије ступања на снагу овог Закона, рјешаваће се под условима и на начин утврђени одредбама овог Закона.

Члан 69.

Даном ступања на снагу овог Закона, за лица из чл. 1., 2., 3. и 4. овог Закона, престаје примјена: Закона о основним правима војних инвалида и породица њихових бораца ("Службени лист РБХ", бр. 2/92, 6/94 и 13/94), Закона о заштити припадника Територијалне одбране и других бранных Републике Босне и Херцеговине ("Службени лист РБХ", бр. 4/92 и 13/94), Закона о изузетном материјалном обезбјеђењу ратних војних инвалида и породица војника ("Службени лист РБХ", бр. 33/95, 37/95 и 37/96), Закона о заштити војних инвалида објеката и њихових и несталих бранных ("Народни лист ХРХБ", бр. 36/94 и 24/95).

За лица борачког права борачко-инвалидске заштите у Федерацији Босне и Херцеговине који су своја права стекли до 06.04.1992. године у вријемени остварујући Закон о основним правима војних инвалида и породица њихових бораца ("Службени лист РБХ", бр. 2/92, 6/94 и 13/94), Закон о заштити бораца Народно-ослободилачког рата ("Службени лист СРБХ", бр. 35/90), Закон о основним правима бораца Швабског национално-ослободилачког и револуционарног рата од 1936. до 1938. године ("Службени лист РБХ", бр. 2/92, 6/94 и 13/94), Закон о основним правима бораца Партизанске стотине 1941. ("Службени лист РБХ", бр. 2/92, 6/94 и 13/94), Закон о основним правима лица бранных "Орденом народног хероја" ("Службени лист РБХ", бр. 2/92, 6/94 и 13/94).

Члан 70.

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним гласилима Федерације БиХ".

Предсједницајућа Дома народа Парламента Федерације БиХ Славко Матав, с.р.  
Предсједницајућа Представничког дома Парламента Федерације БиХ Мухамед Ибрахимовић, с.р.

На основу члана IV В.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Progllašava se Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 05. maja 2004. godine i na sjednici Doma naroda od 06. maja 2004. godine.

Broj 01-578/04  
11. juna 2004. godine  
Sarajevo  
Predsjednik  
Niko Lozančić, с.г.

ZAKON O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

1- OSNOVNE ODREDBE

Члан 1.

Ovim Zakonom uređuju se: uvjeti, način i postupak za ostvarenje prava ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica ležida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca (u daljem tekstu: porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca) i demobiliziranih branilaca, lica invalidnih u odbranbeno-oslobodilačkom ratu, kao i druga pitanja iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Pojam ležid ili pojma poginuli branilac, u smislu ovog Zakona, koristi se po slobodnom izboru korisnika prava.

Члан 2.

Branilacem, u smislu ovog Zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeca obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Oružane snage) koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Kavno) od 18.09.1991. do 23.12.1996. године, односно до престанка непосредне ратне опасности и који је демобилизиран издатим надлежног војног органа, као и лице које је учествовало у припреми за одбрану и у одбрани Босне и Херцеговине у периоду прије 18.09.1991. године а које је ангажовано од надлежних органа.

Pod učelcem u odbrani Bosne i Hercegovine u smislu stava 1. ovog člana podrazumijeva se učelac u oružanom borbu i djelovanju u direktnoj vezi sa prijedajnim borbom.

Dobrovoljcem u organizacionom oporu, u smislu ovog Zakona, smatra se pripadnik војних јединица који је учествовао у припреми за одбрану и у одбрани Босне и Херцеговине у периоду до 19.06.1992. године, као и друго лице које није било војни обвезник у вријеме добровољног учешћа у Оружане снаге и остао непрекидно у јединицама до трајања, ил је раније демобилизиран од надлежног војног органа.

Veteranom, u smislu ovog Zakona, smatra se лице које је ступило у јединице из става 1. овог члана од 18.09.1991. до 31.12.1992. године и остало непрекидно до 23.12.1995. године, ил раније демобилизиран од надлежног војног органа.

Učesnikom rata, u smislu ovog Zakona, smatra se svako лице које је у саставу Оружаног снага из става 1. овог члана провело најмање једну годину дана непрекидно у периоду од 20.06.1992. године до 23.12.1995. године.

Pojmovi i definicije iz ovog člana foniste se i primjenjuju kod reguliranja prava i pogodnosti u svim областима и нивоима власти која се тичу бранилаца и чланова њихових породица.

Члан 3.

Ratni војни invalid је држављанин Босне и Херцеговине који је, вршећи војне дужности, друге дужности за вријеме одбране у саставу Оружаног снага, учествовао у одбрани Босне и Херцеговине у периоду и под увјетима и околностима из члана 2. став 1. овог Закона, задобивао рану, повреду, болест ил погоршање

Ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na korištenje ortopedskog pomagala u skladu sa utvrđenom medicinskom indikacijom i propisima koji reguliraju ovo pitanje.

Nadležni organi osigurati će isticanje obavijesti na vidnim mjestima (bolnice, ambulante, općine, sudovi i druge javne ustanove) da prednost bez čekanja u redu imaju teži ratni vojni invalidi i roditelji žrtava i poginulih branilaca koji će svoj status dokazivati odgovarajućim iskaznicama.

#### Član 28.

Kantonalni i federalni organi nadležni za reguliranje u oblasti zapošljavanja na odgovarajući način reguliraju prava iz oblasti zapošljavanja pri čemu će se za branilačku populaciju osigurati adekvatna podrška.

#### Član 29.

Kantoni svojim propisima osiguravaju prioriteto rješavanje stambenih pitanja pripadnika branilačke populacije u skladu sa važećim propisima.

Stambeno zbrinjavanje i pomoć u stambenom zbrinjavanju branilačke populacije vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:

1. djeci poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
2. porodicama sa dva i više poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
3. porodicama poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnim vojnim invalidima sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
4. ostalim ratnim vojnim invalidima;
5. demobiliziranim branilcima.

Kantonalni organi svojim propisima osiguravaju i druga dopunska prava u skladu sa odredbama člana 7. ovog Zakona, prvenstveno za najugroženije kategorije.

### 1. Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

#### Član 31.

Ratni vojni invalidi, članovi porodice poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratnih vojnih invalida i demobilizirani branilaci pod povoljnijim uslovima mogu ostvariti pravo na penziju i dodatnu penziju u skladu sa propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

## VII - OSTVARIVANJE PRAVA

#### Član 32.

Licima koja imaju pravo na ostvarenje ovim Zakonom prava, utvrđena prema ovom Zakonu, pripadaju od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko ovim ili kantonalnim zakonodavstvom nije propisano.

Isplatna mjesečna novčana naknada, prema ovom Zakonu, vrši se u mjesecnim isplatazima.

Prava utvrđena članom 19. i 20. ovog Zakona pripadaju i licima iz člana 13. i člana 14. stav 2. ovog Zakona, pod uvjetima i na način naveden ovim Zakonom.

Ispлата mjesечnih isplatakih naknada žrtvama, prema ovom Zakonu, vrši se u mjesечnim isplatazima.

#### Član 33.

Ako ratni vojni invalid i minodopaki vojni invalid iz člana 3. ovog Zakona za isto oštećenje organizma stekne pravo na novčanu naknadu po drugom propisu, može po svojevremenoj izbornoj koristi pravo na novčanu naknadu, prema ovom Zakonu, ili pravo na novčanu naknadu za oštećenje organizma po drugom propisu.

Ratni vojni invalid i minodopaki vojni invalid iz člana 3. ovog Zakona koji, prema ovom Zakonu, imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, ispunjavaju uvjete za ostvarenje prava na ovaj dodatak ili drugo novo pravo, po istom ili drugom osnovu, po drugim propisima, mogu po svojevremenoj izbornoj koristi pravo na taj dodatak samo prema ovom Zakonu ili prema drugom propisu.

#### Član 34.

Prava, prema ovom Zakonu, mogu se koristiti dok postoje uvjeti za korištenje tih prava propisanih ovim Zakonom.

Korisnik prava, prema ovom Zakonu, dužan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene prijaviti istu promjenu koja utiče na korištenje, ovim i prethodnim tih prava.

Pravodavni organi nadležni za branilačku invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: pravodavni organ) će po službenom dužnosti, na osnovu prijave korisnika prava ili zahtjeva na drugi način o nastaloj promjeni iz stava 2. ovog člana, pokrenuti postupak odmah, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijave zahtjeva, odnosno saznanja i donijeti rješenje o prethodno ili izmjeni priznatih prava prema ovom Zakonu, u pravnom djelovanju od prvog dana narednog mjeseca po nastaloj promjeni.

Prava stečena, prema ovom Zakonu, ne mogu se menjačiti na drugo lice.

#### Član 35.

Prava, prema ovom Zakonu, koja se stiču po osnovu rane, povrede, oboljenja, odnosno pogubljenja oboljenja zastavljaju u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno od dana nastanka rane, povrede, oboljenja ili pogubljenja oboljenja.

Zahtjev za priznavanje i vojni invalidski status vojno invalida po osnovu rane, povrede, oboljenja ili pogubljenja oboljenja, nastalih pod uvjetima i okolnostima iz člana 3. stav 2. ovog Zakona, može se podnijeti najkasnije u roku od tri godine od dana nastanka rane, povrede, oboljenja ili pogubljenja oboljenja, odnosno od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Podložni plaćanju umrlih iz člana 28. ovog Zakona salijevaju u roku od jedne godine od dana umiranja vojno invalida.

Mjesečna novčana primanja, prema ovom Zakonu, zastavljaju u roku od tri godine od dana dostizanja posljednje isplate.

#### Član 36.

Prava, prema ovom Zakonu, ne mogu ostvariti:

1. lica koja su samovoljno, bez odobrenja nadležne komande napustila Oružane snage (teritorijal);
2. lica koja su se sama ranila ili povrijedila radi izbjavanja vojne dužnosti za ciljeve odbrane i sigurnosti Bosne i Hercegovine;
3. lica koja su osuđena pravomoćnom sudskom presudom zbog izvršenja težih krivičnih djela protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava i krivičnih djela protiv Oružanih snaga;
4. članovi porodice lica koja su osuđena za djela iz stava 1. tačaka 2. i 3. ovog člana.

#### Član 37.

Prava, prema ovom Zakonu, prestaju:

1. nastupom u braku;
2. u slučaju izjava otkazivanja u članu 36. ovog Zakona po pravomoćnoj presudi sudskog tijela;
3. licima iz člana 20. stav 1. tačka 2. kada navrše 15 godina života, odnosno 25 godina života, ako se nalaze na redovnom radu;
4. bračnom razvodom, razvodom u brak ili u vanbračnu zajednicu;
5. bračnom razvodom koji ne vrši roditeljske dužnosti prema djeci, ako je izrečena odluka o tome, ili ako vojni invalid, odnosno korisnik porodice, zahtjeva za otkazivanje.

Ako se protiv vojno invalida ili korisnika porodice invalidnine vodi krivični postupak za krivična djela navedena u članu 36. ovog Zakona, za vrijeme dok traje privremeni prekid vojne invalidne ili porodice korisnika porodice invalidnine isplata se polovinom isplata vojne invalidne ili porodice invalidnine. Obustavljen polovinom isplata se iz vojno invalida, odnosno korisnika porodice invalidnine ako krivični postupak bude obustavljen pravomoćnom odlukom ili ako vojni invalid, odnosno korisnik porodice invalidnine bude pravomoćnom presudom oslobođen optužbe, odnosno ako optužba protiv njega bude odbačena, ali ne zbog nedostatka tuđa.

Ratni vojni invalid koji su imne slijom ili pomilovanjem ukinule pravne posljedice osude, može ostvariti prava, prema

## Члан 17.

У члану 316. број "20" замјењује се бројем "15".

## Члан 18.

Члан 57. став (3) мијења се и гласи:

"(3) Висина основнице из члана 12. став (2) овог закона усклађиваће се у висини збира 50% процента пораста потрошачких цијена и 50% процента пораста реалног бруто друштвеног производа у Федерацији у претходној години, а према подацима Федералног завода за статистику, а највише до стопе раста реалног друштвеног производа у претходној години. Усклађивање основнице вршиће се од 01.01.2023. године".

Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

"(4) У случају негативног кретања потрошачких цијена и реалног бруто друштвеног производа у смислу става (3) овог закона, усклађена основница из члана 12. овог закона неће се смањивати".

Досадашњи став (4) постаје став (5).

## Члан 19.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ  
Мирсад Замковић, с. р.

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ  
Томислав Мартиновић, с. р.

На основу члана IV.Б.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

## UKAZ

## O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-187-01/22  
13. aprila 2022. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Marinko Čavara, s. r.

## ZAKON

## O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

## Члан 1.

У Закону о правима бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 и 90/17), у члану 1. став (1) ријечи: "и демобилизираних бранилаца", бришу се.

## Члан 2.

Назив поглавља "II - ПРАВА ДЕМОБИЛИЗИРАНИХ БРАНИЛАЦА" и члан 7. бришу се.

## Члан 3.

У члану 12. став (2) мијења се и гласи:

"(2) Основица за одређивање мјесечних новчаних примања, према овом закону, утврђује се у висини од 910,00 КМ (словима: деветстомадесет и 00/100) која се одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине

почетком сваке године мијења и усклађује према одредбама члана 57. овог закона".

## Члан 4.

У члану 17. тачка 6. иза ријечи "уколико" додају се ријечи: "у моменту подношења захтјева за остваривање права на породичну инвалиднину".

У тачки 7. ријечи: "до 17.11.2007. године", замјењују се ријечима: "код надлежног суда, под условом да није засновала/о брачну или ванбрачну заједницу након смрти браниоца".

## Члан 5.

У члану 20. став (1) тачка 6. иза ријечи "уколико" додају се ријечи: "у моменту подношења захтјева за остваривање права на породичну инвалиднину".

У тачки 7. на крају текста иза ријечи "члана" додају се ријечи: "под условом да није засновала/о брачну или ванбрачну заједницу након смрти браниоца".

## Члан 6.

Иза члана 20. додаје се нови члан 20а. који гласи:

## Члан 20а.

Дјеца бихинских и погинулих бранилаца, рођена у браку или у ванбрачној заједници, и након престанка права на породичну инвалиднину имају статус члана породице погинулог браниоца и остварују сва друга права прописана законима о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица кантона, прописима опћина/градова или другим прописима".

## Члан 7.

У члану 21. став (2) мијења се и гласи:

"(2) За лица из члана 20. став (1) тачка 1. овог закона која нису имала дјецу, породична инвалиднина износи 43 % од основице".

## Члан 8.

Члан 21а. мијења се и гласи:

## Члан 21а.

- (1) Након смрти ратног војног инвалида II-VII групе чија смрт није последица ранјављања, повреде или обољења, по ком основу је остварио право на личну инвалиднину, као и након смрти ратног војног инвалида VIII-X групе чланови његове породице из члана 20. став (1) тачка 1. и 2. овог закона који нису у ратном односу, а који су живјели у заједничком домаћинству, имају право на породичну инвалиднину у висини од 50% износа његове ратне војне инвалиднине.
- (2) Супруга умрлог ратног војног инвалида без обзира на узрок смрти, млађа од 45 година, ако није у ратном односу може остварити право на породичну инвалиднину у висини од 50% износа инвалиднине умрлог ратног војног инвалида".

## Члан 9.

У члану 21б. ријечи: "претходног става" замјењују се ријечима: "у смислу члана 21б. овог закона", а ријеч "три" замјењује се ријечју "једна".

## Члан 10.

У члану 21с. број "25." замјењује се бројем "35."

## Члан 11.

У члану 22. ст. (5) и (6) мијењају се и гласе:

- (5) За једног родитеља жененог погинулог браниоца, који нема других прихода, породична инвалиднина износи 43% од основице.
- (6) Уколико породичну инвалиднину користе оба родитеља под условима из става (5) овог члана, породична инвалиднина износи 50% од основице".

## Члан 12.

У члану 27. у ставу (1) ријечи: "и демобилизирани браниоци", бришу се.

U stavu (3) riječi: "demobiliziranog branioca i djeci demobiliziranih branilaca", brišu se.

U stavu (5) riječ "teži" briše se, a riječ "roditelji" zamjenjuju se riječju "porodice".

#### Član 13.

Član 28. mijenja se i glasi:

#### "Član 28.

- (1) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni u programima aktivne politike u oblasti zapošljavanja poduzeti mjere kojim će se osigurati posebna sredstva radi povoljnijeg sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije lica iz člana 1. ovog zakona, koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica u Federaciji.
- (2) Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju prijavljen obrt, imaju prioritet pri dodjeli sredstava za investicije u poljoprivredna domaćinstva (gazdinstva) i obrtnu djelatnost."

#### Član 14.

Iza člana 28. dodaje se novi član 28a. koji glasi:

#### "Član 28a.

- (1) Federalni, kantonalni, građanski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Federacija, kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz člana 1. ovog zakona.
- (2) Obavezu iz stava (1) ovog člana imaju i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima Federacija ima većinski vlasnički udio.
- (3) Subjekti iz st. (1) i (2) ovog člana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propis kojim se reguliše prednost pri zapošljavanju, na način da se licima iz člana 1. ovog zakona osigura prednost."

#### Član 15.

U članu 29. u stavu (2) tačka 5. briše se.

#### Član 16.

U članu 31. iza riječi: "nestalih branilaca" zarez se zamjenjuje riječju "i", a riječi: "i demobilizirani branioci", brišu se.

#### Član 17.

U članu 31b. broj "20" zamjenjuje se brojem "15".

#### Član 18.

Član 57. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Visina osnovice iz člana 12. stav (2) ovog zakona usklađivat će se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog društvenog proizvoda u prethodnoj godini. Usklađivanje osnovice vršit će se od 01.01.2023. godine."

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu stava (3) ovog člana, usklađena osnovica iz člana 12. ovog zakona neće se smlađivati."

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

#### Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zalmović, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, s. r.

609

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

### UKAZ

#### O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-188-01/22  
13. travnja 2022. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Marijko Cavara, v. r.

### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

#### Članak 1.

U Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), u članku 3. riječi: "do navršeni 25 godine života", brišu se.

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

"(2) Pod dječjom razvojačenog branitelja u smislu ovog zakona smatra se dijete rođeno u braku ili izvan braka, usvojenik ili pastojak razvojačenog branitelja."

#### Članak 2.

U članku 16. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) U slučaju smrti osoba iz članka 2. ovog zakona, članovi obitelji sa kojima je umrli živio u zajedničkom kućanstvu do njegove smrti imaju pravo na troškove sahrane/dženaze, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom propisu."

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

"(2) Pravo na pomoć za troškove sahrane/dženaze u slučaju smrti razvojačenog branitelja u visini utvrđenoj u stavku (1) ovog članka ima osoba koja je iste platila, pod uvjetom da umrli nema živih članova obitelji iz članka 3. ovog zakona."

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

#### Članak 3.

Članak 17. mijenja se i glasi:

#### "Članak 17.

- (1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 16. ovog zakona podnosi se Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).
- (2) Federalno ministarstvo je dužno u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis o načinu ostvarivanja prava iz članka 16. ovog zakona."

## Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, s. r.

611

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

## UKAZ

## O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Prolašava se Zakon o izmjeni Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22  
13. travnja 2022. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Marinko Čavara, v. r.

## ZAKON

## O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

## Članak 1.

U Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), članak 14. mijenja se i glasi:

"Iznos dodatka za njegu i pomoć od druge osobe utvrđuje se od usklađene osnovice iz članka 12. stavak 2. ovog Zakona kako slijedi:

- za prvi stupanj 200% od osnovice
- za drugi stupanj 140% od osnovice
- za treći stupanj 100% od osnovice."

## Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj  
Zastupničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zaimović, v. r.

Predsjedatelj  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, v. r.

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

## UKAZ

## O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Prolašava se Zakon o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22  
13. aprila 2022. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Marinko Čavara, s. r.

## ZAKON

## O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

## Član 1.

U Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), član 14. mijenja se i glasi:

"Iznos dodatka za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuje se od usklađene osnovice iz člana 12. stav 2. ovog Zakona kako slijedi:

- za prvi stepen 200% od osnovice
- za drugi stepen 140% od osnovice
- za treći stepen 100% od osnovice."

## Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, s. r.

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

## UKAZ

## O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Prolašava se Zakon o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-190-01/22  
13. aprila 2022. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Marinko Čavara, s. r.

## ZAKON

## O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

## Član 1.

U Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17), član 14. mijenja se i glasi:

"Iznos dodatka za njegu i pomoć od drugog lica utvrđuje se od usklađene osnovice iz člana 12. stav 2. ovog Zakona kako slijedi:

- za prvi stepen 200% od osnovice
- za drugi stepen 140% od osnovice
- za treći stepen 100% od osnovice."

## Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, s. r.

## Члан 3.

У члану 76. став (3) мијења се и гласи:

"(3) Ако је на непрописном растојању израђен објект без сагласности електроенергетског субјекта, исти је дужан, од власника објекта захтијевати да у одређеном року подузме активности на измјештању или техничким измјенама објекта, те о томе обавијести надлежни орган локалне управе."

Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

"(4) Уколико власник објекта не подузме активности на измјештању или техничким измјенама објекта у датом року, електроенергетски субјект је дужан од надлежног органа локалне управе захтијевати уклањање објекта."

Досадашњи став (4) постаје став (5).

У досадашњем ставу (4) који постаје став (5) број "(3)" замјенује бројем "(4)".

## Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Мирсад Замковић, с. р.  
Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Томислав Мартиновић, с. р.

1035

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

## UKAZ

## O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proглашава се Закон о правима демобилизованих бранилаца и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 16.07.2019. године и на сједници Дома народа од 18.07.2019. године.

Broj 01-02-1-285-01/19

26. jula 2019. godine

Sarajevo

Predsjednik

Marinko Čavara, s. r.

ZAKON  
O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I  
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

## I - OSNOVNE ODREDBE

## Члан 1.

(Предмет)

Овим законом уређују се права, услови и поступак за остваривање права демобилизованих бранилаца и чланова њихових породица.

## Члан 2.

(Дефиниција демобилизованог браниоца)

- (1) Демобилизованим браниоцем, у смислу овог закона, сматра се припадник Армије Републике Босне и Херцеговине, Хрватског вјевца одбране и полиције надлежног органа унутрашњих послова (у даљњем тексту: Оружане снаге), који је учествовао у припремама за одбрану или у одбрани Босне и Херцеговине у периоду од 18.09.1991. до 22.04.1996. године минимално годину дана, под условом да не постоје околности из члана 36. Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 и 90/17).

- (2) Демобилизованим браниоцем добровољцем сматра се и лице које је као малолетно добровољно stupilo у Оружане снаге у периоду из става (1) овог члана.

## Члан 3.

(Чланови породице демобилизованог браниоца)

Чланови породице демобилизованог браниоца, у смислу овог закона, су родитељи, брачни партнер и деца која живе у заједничком домаћинству са демобилизованим браниоцем до навршене 25 године живота.

II - PRAVA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I  
ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

## Члан 4.

(Права)

Демобилизовани браниоци и чланови њихових породица, под условима утврђеним овим законом, могу остварити право на:

- а) здравствену заштиту;
- б) liječenje u mostanstvu, banjsko i klimatsko liječenje, liječenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; troškove prevoza za liječenje u drugom kantonu, besplatno liječenje PTSP-a;
- в) osiguranje povoljnijih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju;
- г) pomoć u slučaju smrti;
- д) novčanu egzistencijalnu naknadu;
- е) привремено-повољније пензионисање;
- ж) duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama;
- з) stambeno zbrinjavanje;
- и) subvenciju plaćanja naknade za pogodnost;
- ј) subvenciju obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
- к) dodjelu sredstava za podršku povratka;
- л) besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas);
- м) prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre;
- н) osiguranje povoljnijih uslova školovanja;
- о) izdavanje identifikacione kartice demobiliziranog branioца;
- п) besplatnu pravnu pomoć.

## а) Здравствена заштита

(Остваривање права)

- (1) Незапослени демобилизовани бранилац статус осигураника остварује по Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 и 36/18).
- (2) Обвезници уплате доприноса за лице из става (1) су кантонални органи надлежни за дорадско-инвалидску заштиту. Основица и стопа за уплату доприноса је прописана Законом о здравственом осигурању.

## Члан 6.

(Остваривање права на здравствену заштиту демобилизованих бранилаца повратника)

Незапослени демобилизовани браниоци који су повратници у ентитет Републику Српску и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт БиХ), могу остварити права на здравствену заштиту у складу са Одлуком Владе Федерације БиХ о остваривању права из болничке здравствене заштите за повратнике из Федерације БиХ у РС у здравственим установама Федерације БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 84/14 и 36/15) и

Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01, 7/02 i 14/17).

#### Član 7.

(Oslobađanje od plaćanja ličnog učešća)

Nezaposleni demobilizirani branilac je oslobođen plaćanja ličnog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i nabavke ortopedskih pomagala, ukoliko to pravo ne može koristiti po drugom osnovu.

b) Liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje - liječenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova i liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a

#### Član 8.

(Liječenje u inostranstvu)

- (1) Lica iz člana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ako je u pitanju oboljenje koje se ne može liječiti u Bosni i Hercegovini, kao i pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak sa liječenja, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inostranstvo ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/13).
- (2) O nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje nadležna konzilijarna ljekarska komisija, koja na osnovu medicinske dokumentacije predlaže takvo liječenje.

#### Član 9.

(Banjsko i klimatsko liječenje, liječenje i rehabilitacija u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama)

- (1) Preporučku za banjsko i klimatsko liječenje i rehabilitaciju u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, na osnovu zahtjeva lica iz člana 2. ovog zakona, izdaje nadležni ljekar specijalista, a odluku donosi ljekarska komisija koju imenuje kantonalni organ uprave nadležan za branilačko-invalidsku zaštitu.
- (2) Pravo iz stava (1) ovog člana, ostvaruje se putem kantonalnog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu.

#### Član 10.

(Jednokratna novčana pomoć za liječenje)

- (1) Demobilizirani branilac može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć za plaćanje troškova liječenja.
- (2) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana obezbijediti će se u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet Federacije), budžetima kantona, gradova i općina, u skladu sa mogućnostima.
- (3) Propis o realizaciji prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje donijet će federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: federalni ministar), i nadležni organi kantona, gradova i općina, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

#### Član 11.

(Prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova)

- (1) Lica iz člana 2. ovog zakona imaju prednost pri ostvarivanju zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama, uključujući sve vrste dijagnostike (CT, MR i ostale laboratorijске pretrage).
- (2) Nadležne ustanove iz oblasti zdravstva dužne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona na vidnom mjestu istaći obavijest da lica iz člana 2. ovog zakona imaju prednost za pružanje usluga.

#### Član 12.

(Troškovi prevoza za liječenje u drugom kantonu)

- (1) Nezaposleni demobilizirani branilac može ostvariti pravo na troškove prijevoza radi liječenja u drugom kantonu u visini povratne autobusne karte, o čemu rješenje donosi nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta demobiliziranog branioca, odnosno Odjeljenje za branilačko-invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta demobiliziranog branioca.
- (2) Novčana sredstva za finansiranje prava iz stava (1) ovog člana će se obezbijediti u budžetu općine po mjestu prebivališta demobiliziranog branioca, u skladu sa mogućnostima.
- (3) Liječenje u drugom kantonu za lica iz člana 2. provodiće se u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01, 7/02 i 14/17).

#### Član 13.

(Besplatno liječenje PTSP-a)

Lica iz člana 2. ovog zakona, kojima je dijagnosticiran PTSP, mogu ostvariti pravo na besplatne lijekove za liječenje PTSP-a, u skladu sa pozitivnim propisima u oblasti zdravstvenog osiguranja.

e) Osiguranje povoljnih uslova za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju

#### Član 14.

(Prednost pri zapošljavanju)

- (1) Nezaposlena lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona mogu ostvariti pravo na prednost prilikom zapošljavanja.
- (2) Federalni, kantonalni, gradski organi i općinske službe za upravu i upravne organizacije, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kanton, grad ili općina, dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prednost licima iz člana 2. ovog zakona.
- (3) Opaveze iz stava (2) ovog člana imaju i sva privredna društva i javna preduzeća u kojima Federacija ima većinski vlasnički udio.
- (4) Subjekti iz st. (2) i (3) ovog člana dužni su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje akte i propise i donijeti provedbeni propis kojim se reguliše prednost pri zapošljavanju, na način da se licima iz člana 2. ovog zakona osigura prednost pod jednakim uslovima.

#### Član 15.

(Prednost pri korištenju prava)

- (1) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje su dužni u programima aktivne politike u oblasti zapošljavanja izraditi mjere kojim će se osigurati posebna sredstva radi povoljnijeg finansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije lica iz člana 2. ovog zakona koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji BiH.
- (2) Prilikom izrade programa iz stava (1) ovog člana, dodatne pogodnosti osigurat će se licima iz člana 2. stav (2) ovog zakona.
- (3) Lica iz člana 2. ovog zakona, pod uslovom da su registrovani kao individualni poljoprivredni proizvođači ili imaju prijavljen obrt, imaju prioritet pri dođjeli sredstava za investicije u poljoprivredna domaćinstva (gazdinstva) i obrtnu djelatnost.



## d) Pomoć u slučaju smrti

## Član 16.

(Ostvarenje prava)

- (1) U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog zakona, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti mogu ostvariti pravo na troškove dženaze/sahrane, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.
- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana obezbijedit će se iz budžeta Federacije u skladu sa mogućnostima.

## Član 17.

(Postupak pri ostvarivanju prava u slučaju smrti)

- (1) Zahtjev za ostvarivanje prava iz člana 16. ovog zakona podnosi se organu nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu posljednjeg prebivališta demobiliziranog branioaca, a članovi porodice utarlog demobiliziranog branioaca, a članovi porodice utarlog demobiliziranog branioaca koji žive u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu BiH zahtjev za ostvarivanje tog prava podnose Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).
- (2) Novčana sredstva za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti demobiliziranih branilaca koji žive na području entiteta Republika Srpska ili Brčko Distrikta BiH obezbijedit će se iz sredstava Federalnog ministarstva predviđenih u budžetu Federacije.
- (3) Federalno ministarstvo je dužno da najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će se uređiti način ostvarivanja prava iz člana 16. ovog zakona.

## e) Novčana egzistencijalna naknada

## Član 18.

(Pojam)

Novčana egzistencijalna naknada u smislu ovog zakona je mjesečna novčana naknada demobiliziranim branionicima koja se dodjeljuje pod uslovima, na način i u visini propisanim ovim zakonom.

## Član 19.

(Uslovi)

- (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branilac sa navršenih 65 godina života pod uslovom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, ukoliko ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH za mjesec decembar 2018. godine.
- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branilac sa navršenih 57 godina života pod uslovom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine.

## Član 20.

Kantoni će svojim propisima uređiti uslove, način i postupak za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane branioce koji nisu obuhvaćeni članom 19. ovog zakona.

## Član 21.

- (1) Lice iz člana 19. ovog zakona je dužno dokazati da nema drugih prihoda većih od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine.
- (2) Federalno ministarstvo će donijeti propis o načinu, uslovima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje prava iz člana 18. ovog zakona.

## Član 22.

(Utvrđivanje iznosa novčane egzistencijalne naknade)

- (1) Lice iz člana 19. ovog zakona može ostvariti pravo na mjesečnu novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu od 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.
- (2) Iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade može biti i niži uz primjenu koeficijenta za obračun.

## Član 23.

(Nadležnost za prvostepeno rješavanje)

- (1) Nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, rješava u prvom stepenu o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu, odnosno Odjeljenje za branilačko-invalidsku zaštitu.
- (2) Po zahtjevu lica koje ima prebivalište u entitetu Republika Srpska, o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu u prvom stepenu, rješava najbliža općinska služba nadležna za boračko-invalidsku zaštitu u Federaciji u odnosu na mjesto njegovog prebivališta, vodeći računa o teritorijalnoj i komunikacijskoj pogodnosti.
- (3) Za demobilizirane branioce koji imaju prebivalište u Brčko Distriktu BiH, o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu rješava nadležna služba za boračko-invalidsku zaštitu Brčko Distrikta BiH.

## Član 24.

(Od kada se pravo priznaje)

Licima koja ispunjavaju uvjete za priznavanje prava, novčana egzistencijalna naknada pripada od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

## Član 25.

(Odlučivanje po žalbi)

- (1) Protiv prvostepenog rješenja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu dopuštena je žalba.
- (2) Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
- (3) Po žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rješenja za lica iz člana 19. odlučuje Federalno ministarstvo.
- (4) Protiv rješenja donesenog po žalbi, može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.
- (5) Prvostepeno rješenje podliježe reviziji. Reviziju obavlja Federalno ministarstvo. Revizija odlaže izvršenje rješenja. U toku revizije Federalno ministarstvo može dati saglasnost na prvostepeno rješenje ili ga poništiti ili ukinuti ili samo drugačije riješiti upravnu stvar.

## Član 26.

(Prestanak prava na novčanu egzistencijalnu naknadu)

- (1) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu prestaje:
  - a) smrću korisnika prava;
  - b) zasnivanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava na penziju, prijavom samostalne djelatnosti ličnim radom, ostvarivanjem prava na mjesečnu naknadu po federalnim, kantonalnim i općinskim propisima, ostvarivanjem prihoda po osnovu izdavanja u zakup nekretnina, ukoliko po navedenom demobilizirani branilac ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine.

- (2) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ne može se prenijeti na drugo lice.
- (3) Korisnik prava dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti prvostepenom organu svaku promjenu koja utiče na prestanak prava.
- (4) Prvostepeni organ će po službenoj dužnosti na osnovu prijave korisnika prava ili saznanja na drugi način o razlozima za prestanak prava, donijeti rješenje o prestanku prava.

#### Član 27.

(Način isplate i izvještavanje)

- (1) Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za lica iz člana 19. osigurati će se u budžetu Federacije. Utvrđuju se ukupna novčana sredstva na nivou fiskalne godine za ove namjene u iznosu od 50.000.000,00 KM (slovima: pedesetmiliona i 0/00 konvertibilnih maraka).
- (2) Ukoliko iznos pojedinačne naknade iz člana 22. ovog zakona, pomnožen sa brojem korisnika, bude zahtijevao veći iznos sredstava iz stava (1) ovog člana, primijenit će se koeficijent za obracun.
- (3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja budžeta, kvartalno donosi akt kojim će utvrđivati koeficijent za obracun i iznos novčane egzistencijalne naknade, u zavisnosti od broja korisnika na način da ukupan iznos potrebnih sredstava za nivou fiskalne godine ne prelazi iznos iz stava (1) ovog člana.
- (4) Prvostepeni organ vodi kompletnu evidenciju o korisnicima koji ostvaruju pravo po ovom zakonu, a Federalno ministarstvo vodi evidenciju o izvršenim isplatama i o tome kvartalno izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

#### Član 28.

(Povrat sredstava)

- (1) Lice kome je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos.
- (2) Za nepravilne isplate koje su nastale kao greška organa koji je vodio postupak, nepravilno isplaćena sredstva nadoknadit će organ koji je učinio grešku i odgovarajući iznos doznačiti na račun budžeta Federacije.

#### Član 29.

(Kontrola namjenskog trošenja sredstava)

Federalno ministarstvo vrši inspeksijski nadzor i kontrolu namjenskog trošenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu.

#### f) Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje

#### Član 30.

(Ostvarivanje prava)

Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje demobilizirani branilac ostvaruje po osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/13 i 90/17) i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18).

#### g) Pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama

#### Član 31.

(Godišnji odmor)

- (1) Demobilizirani branilac koji je u radnom odnosu može ostvariti pravo na uvećanje godišnjeg odmora po osnovu učešća u Oružanim snagama.
- (2) Uvećanje godišnjeg odmora za lica iz stava (1) ovog člana se određuje na slijedeći način:

- a) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci - iznosi 1 dan
- b) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 18-30 mjeseci - iznosi 2 dana
- c) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci - iznosi 3 dana.

- (3) Svi poslodavci su dužni u roku od 90 od dana stupanja na snagu ovog zakona u svojim pravilnicima odnosno statutima, propisati način, uslove i postupak ostvarivanja prava iz stava (1) ovog člana.

#### h) Stambeno zbrinjavanje

#### Član 32.

(Stambeno zbrinjavanje)

- (1) Demobilizirani branilaci koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću, niti koriste stan u svojstvu nosioca stanaškog prava mogu ostvariti pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja u skladu sa kantonalnim propisima, a prema sredstvima kantona predviđenim za te namjene.
- (2) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana osiguravaju se u budžetu kantona u skladu sa mogućnostima.
- (3) Sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana za demobiliziranog branilaca nastanjenog u Republici Srpskoj osiguravaju se u budžetu kantona na čijem području je povratnik u entitet Republika Srpska imao posljednje boravište, ili u budžetu kantona koji je najbliži mjestu prebivališta povratnika, u skladu sa mogućnostima.

#### Član 33.

(Kreditna sredstva za opravku i sanaciju)

- (1) Demobilizirani branilaci mogu ostvariti pravo na kreditna sredstva za opravku i sanaciju porodičnih stambenih objekata, opravku i sanaciju kućova, izgradnju novih porodičnih stambenih objekata i stanova, kopovitu stambenog objekta ili stana.
- (2) Novčana sredstva za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana osigurati će se putem Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

#### Član 34.

(Rok)

Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će uređiti kriterije za korištenja prava, vrstu, namjenu, visinu, postupak i uslove za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih pitanja, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava.

#### f) Subvencioniranje naknade za pogodnost

#### Član 35.

(Subvencioniranje)

- (1) Lice iz člana 2. ovog zakona mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe neto građevinske površine do 200 m<sup>2</sup> kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.
- (2) Odredba stava (1) ovog člana odnosi se i nadogradnju, nadzidivanje, preuređenje krovišta i potkrovlja, pretvaranje zajedničkih prostora i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m<sup>2</sup> neto građevinske površine.

#### Član 36.

(Ostvarivanje prava)

Lice iz člana 2. ovog zakona može u jednom slučaju ostvariti pravo na subvencioniranje troškova naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora neto građevinske površine do 100 m<sup>2</sup>.

J) Subvencioniranje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta

#### Član 37.

##### (Subvencioniranje)

Lica iz člana 2. ovog zakona kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje mogu ostvariti pravo na subvencioniranje naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 400 m<sup>2</sup>.

#### Član 38.

##### (Rok)

Općine će svojim propisima urediti uslove, način i postupak za ostvarivanje prava iz čl. 35, 36. i 37. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

k) Dodjela sredstava za održivi povratak

#### Član 39.

##### (Održivi povratak)

Lica iz člana 2. ovog zakona, koja su ostvarila povratak u mjesta u kojima su imali prebivalište, odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u svrhu obezbjeđenja uvjeta za održivi povratak u istom, imaju prednost pri dodjeli sredstava za održivi povratak.

#### Član 40.

##### (Lica koja ne ostvaruju pravo)

Pravo iz članova 32. do 39. ovog zakona ne mogu ostvariti lica koja su izvan svog prijeratnog mjesta prebivališta riješila svoje stambeno pitanje.

#### Član 41.

##### (Obezbjedenje sredstava za ostvarivanje prava održivog povratka)

Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 39. će se obezbijediti sredstvima kantonalnih budžeta i sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima, koji su dužni da posebnim propisom urede vrstu i visinu ovih sredstava, kriterije za korištenje prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

l) Oslobođanje od plaćanja priključka na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas)

#### Član 42.

(Oslobođanje od plaćanja priključka na infrastrukturne mreže)

- (1) Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja priključka na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), imaju lica iz člana 2. ovog zakona, pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje odgovarajuću saglasnost za priključak na tu infrastrukturnu mrežu od ovlaštenog organa, odnosno pravnog lica.
- (2) Lica iz člana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo da stambeni objekat besplatno priključe na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, monofazni priključak (dužine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava (1) ovog člana.
- (3) Troškovi nastali prilikom ostvarivanja prava iz st. (1) i (2) ovog člana idu na teret budžeta kantona.

m) Prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre

#### Član 43.

(Smještaj u penzionerske domove i gerontološke centre)

- (1) Demobilizirani branici imaju prednost prilikom smještaja u sve javne ustanove koje se bave smještajem starih i

iznemoglih osoba, a čiji je osnivač Federacija, kantoni, gradovi i općine, ukoliko nemaju članova porodice koji su po Porodičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, dužni da ih izdržavaju.

- (2) Lica iz člana 2. ovog zakona, mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova smještaja u penzionerske domove i gerontološke centre u visini do 50%.
- (3) Sredstva za subvencioniranje, obezbijedit će se u budžetu Federacije, u skladu sa mogućnostima.

n) Osiguranje povoljnijih uslova školovanja

#### Član 44.

##### (Školovanje)

Djeca demobiliziranih branilaca, pod uslovom da su ispunili bodovni minimum, odnosno da su zadovoljili na prijemnom ispitu, imaju prednost pri upisu u javne srednjoškolske i visokoškolske ustanove.

#### Član 45.

##### (Besplatni udžbenici)

- (1) Djeci nezaposlenih demobiliziranih branilaca koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, osigurat će se besplatni udžbenici za vrijeme obaveznog osnovnog školovanja.
- (2) Novčana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog člana obezbijedit će se iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima.

#### Član 46.

##### (Subvencioniranje troškova upisa)

- (1) Za vrijeme redovnog školovanja na javnim visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenih demobiliziranih branilaca, koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, mogu ostvariti pravo na subvencioniranje troškova upisa u novu školsku/studijaku godinu u visini do 50% odvećanih sredstava.
- (2) Pravo na subvencioniranje troškova upisa mogu ostvariti samo redovni studenti prvog ciklusa studija koji vodi do zvanja završenog diplomanskog studija i studenti fakulteta na kojima je organizovan integrisani studijski program prvog i drugog ciklusa.
- (3) Novčana sredstva za potrebe iz stava (1) ovog člana će se osigurati iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke predviđenih u budžetu Federacije u skladu sa mogućnostima.

#### Član 47.

##### (Prednost pri smještaju u studentske domove)

Djeca demobiliziranih branilaca imaju prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smještaju u kućke i studentske domove u skladu sa kriterijima utvrđenim kantonalnim propisima kojima se regulišu ova prava.

o) Pravo na izdavanje identifikacijske kartice

#### Član 48.

##### (Identifikacijska kartica)

- (1) Lica iz člana 2. i 3. ovog zakona mogu ostvariti pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobiliziranog branioaca koju izdaje Federalno ministarstvo.
- (2) Prilikom ostvarivanja prava iz ovog zakona lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona status dokazuju identifikacijskom karticom.
- (3) Identifikacijska kartica se izdaje na osnovu podataka iz uspostavljenog Jedinственog registra.

#### Član 49.

##### (Obaveza donošenja propisa sa rokom)

Federalno ministarstvo će u roku od 60 dana donijeti propis koji će urediti uslove, način i postupak izdavanja identifikacijske kartice.

**p) Besplatna pravna pomoć****Član 50.**

Nezaposleni demobilizirani branilac može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u kantonima, općinama i gradovima kod nadležnih službi, prilikom ostvarivanja prava utvrđenih ovim zakonom, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

**Član 51.**

(Javna objava Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite)

- (1) Federalno ministarstvo će nakon uspostave Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, isti javno objaviti na web stranici Federalnog ministarstva, a najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Federalno ministarstvo će u roku od 6 mjeseci učiniti javno dostupnim Jedinstveni registar branilaca u elektronskom obliku, tako što će se iz dijela pripadnosti komponentama Armije BiH, HVO-a i MUP-a navesti pripadnost Ministarstvu odbrane/obrane, namjenskoj industriji, civilnoj zaštiti i logističkim bazama, i navesti pripadnost ratnim formacijskim jedinicama brojčanim oznakama jedinica u kojima je bio pripadnik.

**III - KAZNENE ODREDBE****Član 52.**

(Kaznene odredbe)

- (1) Novčanom kaznom do 50.000,00 KM kaznit će se pravno lice, a novčanom kaznom od 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, ustanovi ili javnom preduzeću ili drugim pravnom licu, ako:
  - a) korisniku suprotno odredbama ovog zakona uskratiti ili ograničiti prava koja mu pripadaju;
  - b) omogućiti korištenje prava licu kojem ne pripada pravo prema ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obimu; ne omogućiti ostvarivanje uvida u upravno lječenje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja na zahtjev nadležnog ministarstva ili inspekcije.
  - c) ne omogućiti ostvarivanje uvida u upravno lječenje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja na zahtjev nadležnog ministarstva ili inspekcije.
- (2) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kaznjeno lice iz čl. 2. i 3. koje na osnovu lažne isprave, lažnog svjedočenja ili na bilo koji drugi nedozvoljen način svojim djelovanjem ostvari pravo prema ovom zakonu koje mu ne pripada ili ne izvrši nastale promjene (član 26. stav (3) ovog zakona).

**IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 53.**

(Primjena odredbi)

U postupku za ostvarivanje prava na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

**Član 54.**

(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrše federalne i kantonalne inspekcije, svaka u okviru svojih nadležnosti.

**Član 55.**

(Primjena Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.07.2019. godine.

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, s. r.

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**UKAZ****O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI**

Prolašava se Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7.2019. godine.

Broj 01-02-1-285-01/19  
26. srpnja 2019. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Marinko Čavara, v. r.

**ZAKON****O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI****I - TEMELJNE ODREDBE****Članak 1.**

(Predmet)

Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

**Članak 2.**

(Definicija razvojačenog branitelja)

- (1) Razvojačenim braniteljom, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage), koji je sudjelovao u pripremanju za obranu ili u obrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana, pod uvjetom da ne postoje okolnosti iz članka 36. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).
- (2) Razvojačenim braniteljom drugovoljcem smatra se i osoba koja je kao malodobna drugovoljno stupila u Oružane snage u periodu iz stavka (1) ovog članka.

**Članak 3.**

(Članovi obitelji razvojačenog branitelja)

Članovi obitelji razvojačenog branitelja, u smislu ovog zakona, su roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa razvojačenim braniteljom do navršene 25 godine života.

**II - PRAVA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI****Članak 4.**

(Prava)

Razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji, pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, mogu ostvariti pravo na:

- a) zdravstvenu zaštitu;
- b) liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, liječenje i rehabilitacija u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova; troškove prijevoza za liječenje u drugom kantonu, besplatno liječenje PTSP-a;
- c) osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju;
- d) pomoć u slučaju smrti;

## Члан 4.

У члану 19. иза става (2) додају се нови ст. (3), (4), (5) и (6), који гласе:

- "(3) Право на новчану егзистенцијалну накнаду имају и демобилисани браниоци повратници у ентитет Републику Српску или у Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт БиХ), без обзира на године живота ако не остварују мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
- (4) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може остварити супруга умрлог демобилисаног браниоца, повратника у ентитет Република Српска или Брчко Дистрикт БиХ, без обзира на године живота уколико не остварује мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је умрла био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
- (5) Право на новчану егзистенцијалну накнаду може остварити супруга умрлог демобилисаног браниоца уколико на дан подношења захтјева има завршених 57 година живота уколико не остварује мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у Федерацији за мјесец децембар 2018. године и ако је умрла био припадник Оружаних снага најмање 12 мјесеци.
- (6) Кантони ће својим прописима уредити услове, начин и поступак остваривања права на егзистенцијалну накнаду супруга умрлих демобилисаних бранилаца животне доби до 57 година."

## Члан 5.

У члану 23. став (2) иза ријечи: "Република Српска" брише се зарез и додају се ријечи: "или Брчко Дистрикта БиХ."

Став (3) брише се.

## Члан 6.

У члану 31. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

- "(4) Прописано увећање годишњег одмора не може прелазити прописани максимум трајања годишњег одмора."

## Члан 7.

У члану 48. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

- "(4) Лица из чл. 2. и 3. овог закона, статус демобилисаног браниоца, до издавања идентификационе картице, могу доказати на основу увјерења о припадности Оружаним снагама издатог од надлежне Групе/Самосталног извршиоца за питања евиденција из области војне обавезе."

## Члан 8.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Председавајући Представничког дома  
Парламента Федерације БиХ  
Мирсад Заимовић, с. р.

Председавајући Дома народа  
Парламента Федерације БиХ  
Томислав Мартиновић, с. р.

На основу члана IV.Б.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

## UKAZ

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA**

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 06.04.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.04.2022. godine.

Broj 01-02-1-188-01/22

13. aprila 2022. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Martinko Čavara, s. r.

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA  
DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA  
NJIHOVIH PORODICA**

## Члан 1.

У Закону о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", број 54/19), у члану 3. ријечи: "до завршене 25 године живота", бришу се.

Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:

- "(2) Под дјететом демобилизираних браниоца у смислу овог закона сматра се дијете рођено у браку или ван брака, усвојеник или пасторак демобилизираних браниоца."

## Члан 2.

У члану 16. став (1) мијенја се и гласи:

- "(1) У случају смрти лица из члана 2. овог закона, чланови породице са којима је умрли живио у заједничком домаћинству до његове смрти имају право на трошкове дјенације/сакрање, у висини просјечне нето плаће запослених у Федерацији из претходне године, уколико то право не могу остварити по другом пропису."

Иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:

- "(2) Право на помоћ за трошкове дјенације/сакрање у случају смрти демобилизираних браниоца у висини утврђеној у ставу (1) овог члана има лице које је исте платило, под условом да умрли нема живих чланова породице из члана 3. овог закона."

Досадашњи став (2) постаје став (3).

## Члан 3.

Члан 17. мијенја се и гласи:

## "Члан 17.

- (1) Захтјев за остваривање права из члана 16. овог закона подноси се Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата (у даљњем тексту: Федерално министарство).
- (2) Федерално министарство је дужно у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донјети пропис о начину остваривања права из члана 16. овог закона."

## Члан 4.

У члану 19. иза става (2) додају се нови ст. (3), (4), (5) и (6), који гласе:

- "(3) Право на новчану егзистенцијалну накнаду имају и демобилизирани браниоци повратници у ентитет Републику Српску или у Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко Дистрикт БиХ), без обзира на године живота ако не остварују мјесечне приходе у износу већем од 50% минималне пензије исплаћене у

Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

- (4) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruge umrlog demobiliziranog branioca, povratnika u entitet Republika Srpska ili Brčko Distrikt BiH, bez obzira na godine života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
- (5) Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruge umrlog demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018. godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.
- (6) Kantonima će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruge umrlih demobiliziranih branilaca životne dobi do 57 godina."

#### Član 5.

U članu 23. stav (2) iza riječi: "Republika Srpska" briše se zarez i dodaju se riječi: "ili Brčko Distrikta BiH."

Stav (3) briše se.

#### Član 6.

U članu 31. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Propisano uvećanje godišnjeg odmora ne može prelaziti propisani maksimum trajanja godišnjeg odmora."

#### Član 7.

U članu 48. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Lica iz čl. 2. i 3. ovog zakona, status demobiliziranog branioca, do izdavanja identifikacione kartice, mogu dokazati na osnovu uvjerenja o pripadnosti Oružanim snagama izdatog od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioaca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze."

#### Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, s. r.

610

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

### UKAZ

#### O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Progllašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 6.4.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12.4.2022. godine.

Broj 01-02-1-189-01/22  
13. travnja 2022. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Marinko Cavara, v. r.

### ZAKON

#### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

##### Članak 1.

U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), u članku 1. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a koja su dodijeljena ili uručena do 01.02.2000. godine."

##### Članak 2.

U članku 5. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Osnovica za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, prema ovom zakonu, iznosi 730,00 KM (slovima: sedamstotinatrideset i 00/100)."

Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:

"(3) Visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka usklađivat će se u visini zbira 50% postotka porasta potrošačkih cijena i 50% postotka porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

(4) Usklađivanje osnovice vršit će se počev od 01.01.2023. godine.

(5) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda u smislu prethodnog stavka; osnovica iz stavka (2) ovog članka se neće smanjivati."

Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (6), (7), (8) i (9).

##### Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

##### "Članak 13.

- (1) Dobitnik ratnog priznanja ili odličja iz članka 2. stavak (1) ovog zakona stiče pravo na punu starosnu mirovinu sa navršenih 35 godina mirovinskog staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kada navršni 55 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18 i 90/21).
- (2) Novčana sredstva za mirovine iz stavka (1) ovog članka osigurati će se u Proračunu Federacije BiH."

##### Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj  
Zastupničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirsad Zaimović, v. r.

Predsjedatelj  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, v. r.

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

### УКАЗ

#### О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ ПРАВМА ДОБИТНИКА РАТНИХ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Проглашава се Закон о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA**  
**DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA**  
**NJIHOVIH PORODICA**

**Član 1.**

U Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/19 i 29/22), u članu 19. u st. (1) do (5) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Ukoliko lice iz st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana ispunjava uslove za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu po više osnova, tada navedeno pravo može ostvarivati samo po jednom osnovu po vlastitom izboru."

**Član 2.**

U članu 21. stav (1) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) U prihode u smislu stava (1) ovog člana ne uračunava se naknada za tuđu njegu i pomoć ostvarena u skladu sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 7/14, 45/16 i 40/18)."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

**Član 3.**

U članu 22. iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:

"(3) Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade iz stava (1) ovog člana usklađivat će se u visini zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini.

(4) Usklađivanje iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade vršit će se počev od 01.01.2024. godine, o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

(5) U slučaju negativnog kretanja potrošačkih cijena i realnog bruto društvenog proizvoda, posljednji usklađeni iznos novčane egzistencijalne naknade neće se smanjivati."

**Član 4.**

U članu 26. stav (1) tačka b) riječi: "2018. godine", zamjenjuju se riječima: "prethodne godine".

**Član 5.**

U članu 27. stav (1) druga rečenica briše se.

U stavu (3) iza riječi "iznos" riječi: "iz stava (1) ovog člana" se brišu i dodaju riječi "planiran budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za tu fiskalnu godinu i za te namjene."

**Član 6.**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuća  
Predstavničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirjana Marinković -  
Lepić, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, s. r.

1757

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

**UKAZ**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O**  
**KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FEDERACIJI**  
**BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUČJA**  
**OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I**  
**MEĐUKANTONALNOM CRTOM**

Prolašava se Zakon o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.9.2023. godine i na sjednici Doma naroda od 5.10.2023. godine.

Broj 01-02-1-459-01/23

18. listopada 2023. godine

Sarajevo

Predsjednica

Lidija Bradara, v. r.

**ZAKON**

**O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH**  
**OPĆINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I**  
**IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH**  
**MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM**  
**CRTOM**

**Članak 1.**

U Zakonu o konstituiranju novih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom-međuzupanijskom crtom ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98) u članku 11. stavak (1) riječ "Trebimlja" zamjenjuje se riječju "Trebinja".

**Članak 2.**

Općinsko vijeće Općine Ravno će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona, uskladiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s odredbama ovoga zakona.

**Članak 3.**

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedateljica  
Zastupničkog doma  
Parlamenta Federacije BiH  
Mirjana Marinković -  
Lepić, v. r.

Predsjedatelj  
Doma naroda  
Parlamenta Federacije BiH  
Tomislav Martinović, v. r.

На основу члана IV.B.7. a)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

**UKAZ**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O**  
**KONSTITUIRANJU NOVIH OPŠTINA U**  
**FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I**  
**IZMJENI PODRUČJA OPŠTINA PODIJEJENIH**  
**MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM**  
**CRTOM**

Prolašava se Zakon o izmjeni Zakona o konstituiranju novih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine i izmjeni područja opština podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom crtom, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od

1945

...

...

...

...

...

...

...

...

...



"2. djeca rođena u braku ili izvan braka, usvojenici i pastorkad do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja trajanja redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 25. godine života, a ako su nesposobna za privređivanje - za vrijeme dok ta nesposobnost traje, pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršene 35. godine života;"

#### Članak 2.

U članku 57. st. (3) i (4) mijenjaju se i glase:

"(3) Osnovica iz članka 12. stavak (2) ovog zakona usklađivat će se na način kako je regulirano usklađivanje mirovina propisom koji regulira oblast mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Usklađivanje osnovice vršit će se od 01.07.2024. godine, o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

"(4) Osnovica iz članka 12. ovog zakona, usklađena na način iz stavka (3) ovog članka neće se smanjivati."

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković, v. r.	Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, v. r.
---	---

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

#### UKAZ

### O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proглашава се Закон о измјенама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 24.07.2024. године и на сједници Дома народа од 29.07.2024. године.

Број 01-02-1-350-01/24  
01. августа 2024. године  
Сарајево

Председница  
Лидија Брадара, с. р.

#### ZAKON

### O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

#### Члан 1.

У Закону о правима бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17 и 29/22) у члану 20. у ставу (1) тачка 2. мијења се и гласи:

"2. дјеца рођена у браку или ван брака, усвојеници и пасторчад до навршене 15. године живота, односно ако су на школовању до краја трајања редовног школовања, а најкасније до навршене 25. године живота, а ако су неспособна за привређивање - за вријеме док та неспособност траје, под условом да је неспособност наступила прије навршене 35. године живота;"

#### Члан 2.

У члану 57. ст. (3) и (4) мијењају се и гласе:

"(3) Основица из члана 12. став (2) овог закона усклађиваће се на начин како је регулисано усклађивање пензија прописом који регулише област пензијског и инвалидског осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине. Усклађиваће основнице вршиће

се од 01.07.2024. године, о чему одлуку доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине.

"(4) Основица из члана 12. овог закона, усклађена на начин из става (3) овог члана неће се смањивати."

#### Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењиваће се од 01.07.2024. године.

Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Драган Миоковић, с. р.	Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Томислав Мартиновић, с. р.
---	---

1291

На основу члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

#### UKAZ

### O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Proглашава се Закон о измјени Закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица, који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представничког дома од 24.07.2024. године и на сједници Дома народа од 29.07.2024. године.

Број 01-02-1-351-01/24  
01. августа 2024. године  
Сарајево

Председница  
Лидија Брадара, с. р.

### ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

#### Члан 1.

У Закону о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 54/19, 29/22 и 81/23), у члану 22. став (3) мијења се и гласи:

"(3) Утврђени износ мјесечне новчане egzистencijalne накнаде из става (1) овог члана усклађиват ће се на начин како је регулисано усклађивање пензија прописом који регулише област пензијског и инвалидског осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине."

У ставу (4) ријечи: "01.01.2024. године" замјенјују се ријечима: "01.07.2024. године".

Став (5) мијења се и гласи:

"(5) Posljednji iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade utvrđen u skladu sa stavom (3) ovog člana neće se smanjivati."

#### Члан 2.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењиват ће се од 01.07.2024. године.

Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Dragan Mioković, s. r.	Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Tomislav Martinović, s. r.
--	--

Темелјем члана IV.B.7. а)(IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

## Члан 17.

Права према овом закону не могу се остварити и престају у случајевима утврђеним у чл. 36 и 37. Закона о правима бораца и чланова њихових породица.

Права из чл. 5, 6 и 13. овог закона, не могу користити лица која по истом основу примају пензију или другу накнаду од друге државе.

Корисник права дужан је, надлежној општинској служби, односно надлежном одјелу Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, надлежном кантоналном органу управе и Федералном министарству, пријавити сваку промјену, која утиче на коришћење, обим или престанак права у року од 15 дана од дана настанка промјене. Промјена утиче на право од првог дана наредног мјесеца по насталој промјени.

Промјене које утичу на коришћење, обим или престанак права по службеној дужности прати општинска служба, надлежна одјел Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, надлежни кантонални орган управе и Федерално министарство, свако у оквиру своје надлежности.

Лице коме је исплаћено новчано примање према овом закону, на које није имало право, дужно је вратити примљени износ под условима из члана 56. Закона о правима бораца и чланова њихових породица.

## VIII - ТРОШКОВИ ПОСТУПКА

## Члан 18.

Трошкове поступка, у вези са остваривањем права према овом закону, сноси орган управе, управна установа, институција јавно предузеће и други корисник јавних прихода, који води поступак.

У поступку за остваривање права, према овом закону, не плаћа се такса.

Мјесечни новчани додатак, према овом закону сматра се посебним додатком који нема карактер плате и на њега се не плаћају порези и доприноси.

## IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 19.

Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се институција, јавно предузеће и други корисник јавних прихода, који не донесе, односно који не извршава рјешење о праву и висини мјесечног новчаног додатка у складу са одредбом члана 11. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ и одговорно лице у органу управе, управној организацији, институцији, јавном предузећу и другом кориснику јавних прихода.

## X - НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ ОВОГ ЗАКОНА

## Члан 20.

Федерално министарство врши надзор над спровођењем овог закона и прописе додате на основу овог закона.

Федерални министар ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, донети одреке прописе и инструкције неопходне за примјену овог закона.

## XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 21.

Федерално министарство одбране и Федерално министарство унутрашњих послова ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, извршити проверу издатих ратних признања, односно увјерења о добитницима ратних признања обухвате их чланом 2. овог закона.

Федерални министар одбране и федерални министар унутрашњих послова донијете прописе којима ће се ближе уредити услови, поступак и основ за издавања увјерења из члана 9. овог закона.

## Члан 22.

Влада Федерације Босне и Херцеговине ће посебном одлуком уредити права носилаца "Народноослободилачких споменика 1941".

Одлука из става 1. овог члана примјениће се почев од дана ступања на снагу овог закона.

## Члан 23.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјениће се од 1. јануара 2006. године.

Председавајући  
Дома народа  
Парламента Федерације БиХ  
Славо Матић, с. р.

Председавајући  
Представничког дома  
Парламента Федерације БиХ  
Мухамед Ибрахимовић, с. р.

На основу члана IV Б.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

## УКАЗ

## О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОСЕБНИМ ПРАВИМА ДОБИТНИКА РАТНИХ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Proглашава се Закон о посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица који је donio Parlament Federacije BiH на сједници Представничког дома од 10. маја 2005. године и на сједници Дома народа од 5. јула 2005. године.

Број 01-02-755/05  
12. децембра 2005. године  
Салијево

Предsjednik  
Niko Lozančić, в. г.

## ЗАКОН

## О ПОСЕБНИМ ПРАВИМА ДОБИТНИКА РАТНИХ ПРИЗНАЊА И ОДЛИКОВАЊА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

## I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 1.

Овим Законом уређују се: права, увјети и поступак за остваривање права добитника ратних признања и одликовања и чланова породице погинулих, умрлих и несталих добитника ратног признања и одликовања припадника Армије Републике Босне и Херцеговине, Хрватског народноослободилачког војног покрета и послова за војне заслуге и одбрамбено-привредног/домовинског рата од 1991. године до 23. јула 1995. године.

## Члан 2.

Добитник ратног признања или одликовања у смислу овог Закона, сматра се држављанин Босне и Херцеговине, који је у периоду из члана 1. овог Закона, више пута извршио личну храброст, поштованост или доприносио борби за одбрану и ослобођење Босне и Херцеговине, односно који се нарочито истакao у ордуаном супростављању агресору, или који је допринио пробијенју слободних дијелова Босне и Херцеговине, па му је у складу са прописима додјелјено ратно признање или одликовање:

Знаčka "Златни Јилјан"      Red hrvatskog brolista  
Orden slobode                Red bana Velackica  
Orden borbe                    Red Nikole Subica Zrinskog  
Orden slobodnih boraca      Red kneza Domagoja s ogrucom  
Orden odlikovanja            Red hrvatskog pletera  
Orden zlatnog jiljana  
Orden zlatnog jiljana sa srebrnim vijencem  
Orden zlatnog jiljana sa srebrnim vijencem  
Medalja za hrabrost  
Medalja za hrabrost  
Medalja pobude  
Medalja otpora  
Medalja za vojne zasluge  
Policijska medalja za hrabrost  
Zlata policijska značka-zvijezda  
Srebrna policijska zvijezda  
Srebrni bnt

Члан породице погинулог, умрлог или несталиг добитника ратног признања или одликовања је члан узе породице лица из става 1. овог члана, без обзира на то када је наступила смрт добитника ратног признања или одликовања (у даљњем тексту: члан породице погинулог или несталиг добитника ратног признања или одликовања). Члан породице, у смислу става 2. овог члана, зајнијављују: брачни друг, дјеча рођена у браку и ван брака, усвојеници и пас-

torčad, kao i roditelji neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji iz sebe nije ostavio porod.

**II. PRAVA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA ILI ODLIKOVANJA**

**Član 3.**

Lica iz člana 2. ovog Zakona imaju pravo na sva prava regulirana Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04) i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i pravo na:

1. njegu i pomoć drugog lica pod uvjetima propisanim u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
  2. obavještanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;
  3. naknadu troškova ukopa-sahrane i podizanje nišana, odnosno nadgrobnih spomenika;
  4. zdravstvenu zaštitu, liječenje uz inozemstvu, banjsko liječenje u opimu koji je propisan za vojne invalide;
  5. prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima;
  6. prioritet pri korištenju programa nadležnih službi za zapošljavanje pod jednakim uvjetima;
  7. novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti;
  8. prioritet upisa u obrazovne ustanove pod jednakim uvjetima, besplata obaveze udžbenike za redovno školovanje;
  9. prioritet pri dodjeli stipendija i smještaj u stanke i studentske domove za redovne učenike i studente pod jednakim uvjetima;
  10. prioritet pri rješavanju stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
  11. prioritet pri zakupu ili otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
  12. oslobađanje od plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i obaveze naknade za dodijeljeno gradsko-građevinsko zemljište;
  13. povlastice u gradskom prijevozu u skladu sa važećim propisima;
  14. mjesečni novčani dodatak;
  15. povećanu mirovinu penzioniranja.
- Prioritet pod jednakim uvjetima iz stava 1. tač. 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovog člana primjenjuje se i pod jednakim uvjetima u okviru boračko-invalidske zaštite na lica iz člana 2. ovog Zakona (članovi porodice poginulog, umrlog ili nestalog borca).

**Član 4.**

Prava iz člana 3. tač. 14. ovog Zakona propisat će kantoni prema ovim Zakonima u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

**III. MJESEČNI NOVČANI DODATAK**

**Član 5.**

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. st. 1. ovog Zakona ima pravo na mjesečni novčani dodatak uz penziju, mjesečni novčani dodatak uz platu i mjesečni novčani dodatak uz novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, odnosno mjesečni novčani dodatak za vrijeme nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: mjesečni novčani dodatak).

Osnovica za utvrđivanje mjesečnog novčanog dodatka, prema ovom Zakonu, jeste prosječna mjesečna neto plaća isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, prema podacima nadležnog Federalnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: osnovica).

Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana iznosi 30% od osnovice, za ratna priznanja ili odlikovanja:

- Značka "Zlatni ljiljan"      Red hrvatskoga trolista
- Orden slobode                Red bana Jelčića
- Orden heroja
- oslobodilačkog rata      Red Nikole Šubića Zrinjskog
- Orden oslobođenja          Red kneza Domagoja s ogrlicom
- Orden zlatnog grba sa mačevima
- Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
- Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
- Medalja za hrabrost

- Medalja pobjeda
- Medalja otpora
- Medalja za vojne zasluge
- Policijska medalja za hrabrost
- Zlata policijska značka-zvijezda

Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratna priznanja ili odlikovanja Srebrna policijska zvijezda i Srebrni slit - iznosi 25% od osnovice.

Mjesečni novčani dodatak iz stava 1. ovog člana za ratno priznanje Red hrvatskog pletera - iznosi 10% od osnovice.

Nosioci ratnog priznanja ili odlikovanja koji to priznanje ili odlikovanje nisu dobili u skladu sa odredbama člana 1. i člana 2. stav 1. ovog Zakona, nemogu koristiti prava prema ovom Zakonu.

**Član 6.**

Članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav 2. i 3. ovog Zakona, kao i članovi porodice korisnika prava iz člana 5. ovog Zakona, nakon njegove smrti imaju pravo, odnosno nasljeđuju pravo na mjesečni novčani dodatak iz člana 5. ovog Zakona.

Bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja ima pravo na mjesečni novčani dodatak, bez obzira na godine starosti i prihode.

Djeca rođena u braku ili van braka, usvojenici i pastoričad poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja imaju pravo na mjesečni novčani dodatak ukoliko ispunjavaju uvjete iz člana 20. stav 1. tačka 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Roditeljima neženjenog poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja koji iz sebe nije ostavio porod, pripada pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu propisanom za lica iz člana 5. ovog Zakona.

Ukoliko dva ili više članova uže porodice ispunjavaju uvjete za korištenje prava na mjesečni novčani dodatak, utvrđuje se jedan mjesečni novčani dodatak iz člana 5. ovog Zakona i dijeli se na pripadajuće jednake dijelove, odnosno priznaje se u jednakom razmjernom pripadajućim iznosima.

**Član 7.**

Pravo na mjesečni novčani dodatak, prema ovom Zakonu, može se koristiti samo na osnovu jednog ratnog priznanja ili odlikovanja po izboru korisnika prava.

**IV. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK**

**Član 8.**

Postupak za ostvarivanje prava na mjesečni novčani dodatak, prema ovom Zakonu, pokreće se po zahtjevu stranke koja se podnosi općinskoj službi nadležnoj za boračko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: općinska služba).

Izuzetno, lica iz člana 2. ovog Zakona sa prebivalištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine zahtjev podnose odjelu Brčko Distrikta nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, licima prebivajućim u Republici Srpskoj koji koriste prava na invalidninu na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica zahtjev podnose kantonalnom organu nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu, a licima prebivajućim u Republici Srpskoj koja nisu korisnici prava na invalidninu na osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica zahtjev podnose Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

**Član 9.**

Činjenica da je lice nosilac ratnog priznanja ili odlikovanja iz člana 2. stav 1. ovog Zakona utvrđuje se na osnovu uvjerenja koja izdaju organi uprave koji u tim činjenicama vode službene evidencije i to:

- nadležna služba Predsjedništva Bosne i Hercegovine za ratna odlikovanja;
- Federalno ministarstvo odbrane za dobitnike ratnih priznanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeca odbrane;
- Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova za dobitnike ratnih priznanja Ministarstva unutrašnjih poslova.

**Član 10.**

Općinska služba, nadležni odjel Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalni organ uprave nadležan za boračko-invalidsku zaštitu dužni su u roku od 30 dana od dana

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP\_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14 Predsjedavajuća  
03. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija  
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14  
22. augusta 2014. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju  
Esad Hrvaičić, s. r.



I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obavij će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

## VII - AKTA VLADE KANTONA

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

### Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Uredbom se ureduju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže ureduju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se ureduju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, ureduju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

### Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

## VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

### Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

### Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organa uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

### Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

## X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

### Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

### Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

### Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

### Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

### Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju  
Esad Hrvačić, s. r.

## ZAKON

### O SUDSKIM TAKSAMA

(Prečišćeni tekst)

## DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

### Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

### Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev